

Weche mokor mawuok e muma dwe mar

jandiko maduong' Be jokristo oningo go ombulu?



OJWANG' Be Nyasaye osejwang'o ng'ato?
Penjoni oa kuom Colins Adair.

Weche mokor mawuok e muma dwe mar

Apar- Apar gi ariyo 2016.

**2. Bob Thiel jandiko maduong'
Be jokristo oningo go ombulu?**

**15. OJWANG' Be Nyasaye osejwang'o ng'ato?
Penjoni oa kuom Collins Adair.**

**21. PUONJ MA WUOK E MUMA
Somo mar 10: Ranyisi ma chopo weche mokor.**

**56. Weche piero ariyo gaboro: ma nyalo miyo lembwa
chopi: mar 5:**



Bob Thiel jandiko maduong' Be jokristo oningo go ombulu?

1.Kaluore gi weche modhiero ng'eyo,nitie chandruok mang'eny e pinyka.Jo siasa mawacho ni gi jo adiera ,temo jiowa mondo wagone gi ombulu mondo gitiek chandruoge go.

2.E piny ngima, yiero kod chandruoge ma gin kaka dongruok, alwora, lweny, telo mar piny ngima, arita kwe kod jotelo mag piny. Jotelo temo wachonwa ni gin kod riwruogegi ni e mabeyo.

3.Jotelogi temo mundo girwak jotend dinde e kwumgi.

(a.).Be oningo ja kristo oling' ombulu?

Muma leronwa ni jokristo oningo luwe kaka ne owuotho.(jo philipi 2:5) Ka de kristo ja Amerika kawuono, be

de oling'o ombulu? Kata de en e piny man gi parliament, be de oling'o ombulu ne party moro amora kata jatelo moro?

(b.)E piny U.S.A jomoko paro ni Yesu de oling'o ombulu ne Democratic party nikech party no en mowacho adieri moloyo republicans. Kendo en ema opingo golo ich. Jomoko bende paro ni yesu ne nyalo gocho ne chama moko matindo.

(c.)Be yesu nyalo dhi kama igoye ombulu ma oling' ne ngato ombulu.

Bedo gi Ratiro ok en gima nyien.

Bedo gi ratiro nong'ere kapok kristo obiro.E ndalo mag jo Greek,kendo ndalo go,ong'ere ni nyaka ji te ling' ombulu kaluore gi dwach gi. To Greek no kelo wach ni e piny jo Rumi. E piny,ji ne yiero kendo ne tero mana jo mane idwaro. E piny U.S,bedo gi ratiro ne nitie mana kaka Switzaland

mane ojiwe to jo Greek,to kata mana jo kristo mang'eny bende nokopo wachno kwuo jo Rumi.

(k.)Jomoko e pinje ma wagunda paro ni bedo gi ratiro mar timo gima idwaro en gima owinjore. Be Nyasaye oyie gi wachno? Muma siemowa, "Nitiere yo ma ng'ato nyalo paro ni ber to chutho otere mana e tho.(Ngeche 16:25) Bende osiemowa kendo ni, "ok ni dhano ema chikore kende owuon, (Jeremia 10:23)

Chakruok 27:7;Nyasaye nosiemo Adam gi Hawa ni kikcham olemo mar yien mar pogo ber gi rach. To Adam gi Hawa ne ok owinjo Nyasaye. Bange ne giwinjo Satan,nikech ne ok gidwaro winjo Nyasaye nikech ne gin gi thuolo mar yiero.(Chakruok 3:1-6)Ma e wach mokwongo wacho ni dhano ne ni kod thuolo mar timo yiero.

(L.)Onge kama ondiki ni nyasaye nomiyowa thuolo mar timo gima wahero.

Muma nyisowa ni Nyasaye noyiero joge eka oketogi mondo gitelne jogu. Kochakore kuom Enoka,Musa kod David nyaka ne jonabi mochopo kuom Yesu kendo nyaka Jo-ote. Onge kama wayudo ni Nyasaye nomiyo ji thuolo mundo yier joma gihero

(w.)Kaluore gi muma, bedo gi ratiro en gima ok oyiego.Ka Nyasaye noyiero Samwel kaka jatelo/jang'ad bura,ji mang'eny ...

Ne dwaro Ruoth ma gineno kaka jopinje mamoko. Nikech ji ne ok oyie mondo Samwel okwergi gik maricho mane gitimo. Eka Nyasaye nonyiso Samwel ni en ema jogo odage.(1 Samwel 8:1-9) Muma wacho ni,ne en gima rach e nyim

Nyasaye ka ne joge
dwaro jatelo ma gineno
kaka jopinje maoko(1
Samwel 12:17)

(c.)Muma nyisowa ni Nyasaye yiero
jotelo ma en ema ohero ,kendo ma
en gima ok mor dhano(Daniel 4:17).
E piny USA Ker ma ibiro yier en
birobet ng'at ma jamiriambo,kendo
kaka obirotiyo opogore gi gima
owacho.

Muma nyisowa ni nitiere jomoko
mane wacho ni kata gin bende
ginyalo telo mana kaka jotelo moko
ma Nyasaye oyiero

Kwom ranyisi,
Korah(mawuok kuom
jolawi kod jotend
din) oyie kuom goyo
ombulu mar yiero
jotend piny (ma en
gima piny USA, kaka
ranyisi tiyo go)

Bang'e kane ji 250
obedo piny (ma ne
jotelo kata
jochung')nowachone
Musa kod Harun:

3.Ne giriwore
giduto mi Musa gi
Harun, mi
giwachonegi niya

(marang'o
uhedhoru moloyo,
to ng'ato ka
ng'ato kuom
oganda jo Israel
owalni Ruoth
Nyasaye, kendo
Ruoth Nyasaye ni
kodgi giduto. Ere
gima omiyo
ukaoru moloyo jo
Ruoth Nyasaye
duto? (Kwan 16:3)

Nyasaye ne ok oyie kod Korah gi
timne kendo ne owacho ni jogo
duto biro tho (Kwan 16:32). Ji
neparo ni Nyasaye ni gi kum matin
to kata kama Nyasaye ne
okumogi.(Kwan 16:49) Kuro
wayudo ni Nyasaye ne ok oyie ni
dhano mondo obedi gi thuolo mar
yiero jotendgi

v. Muma Manyien Ok Oyie Wach Mar Bedo Gi Ratiro Mar Yiero

Ka de ni jo kristo ni gi thuolo
mar yiero jotendgi de oler
wachno e Muma Manyien. To
yore mag jo Greek kod jo Rumi
e wachni ne ongere. Wayudo
ni kata mana e Muma
Manyien, Yesu noyiero Joote

kende owuon. Paulo bende nondiko ni Nyasaye noyiero jomoko, Joote, Jonabi kod Jomang'eny mondo otelne ringer Kristo (Jo Efeso 4:12)

Kane idwaro yier ng'ato mondo okaw kar Judas (bang kose ndhogo Yesu kendo odere) Joote ne ok ogoyo ombulu to ne giluwo gima muma wacho niya:

24...A Ruoth Nyasaye, in ema ing'eyo chuny ji duto:Nyiswa jal miseyiero kuom ji ariyogi....26 Eka magigoyo ombulu(Tich Joote 1:24,26)

W.Wayudo ni Joote ne ok owacho ni gin ema ging'eyo chuny ng'ato to mak mana Nyasaye.

S.Jomoko bende osendiko kajiwu ni bedo gi ratiro mar ling'o ombulu en gima Muma oyiego ka gitemo siemo Tich Joote 15. Tich Joote wayudo ni Joote ne obedo piny ka nono wach mar tero Ng'ato nyangu e kinde jo Yahudi kod ogendni.

Jotelo mang'eny notigo e nono wachno.Jomoko to ne paro ni mano en yor bedo gi thuolo mar ling'o

ombulu.E Muma Machon, bende wayudo ni oyie mondo ji otim kamano (Ng'eche 11:14), wasomo bende ni Nyasaye owuon emanetimo kamano(2 Weche Mag Ndalo 18:18-21). To ka kanise puonjo ni tim mar goyo ombulu odhi nyime, to mano nyiso ni gidwaro gimachon odhi nyime.

En wach maber ka wang'iyo buk mar Tich Joote.

Wang'i siem ma osiemgo Jotend dinde maparo ni gitimo gik ma kare:

38.Emomiyo awachonu ni kik utim ne jogi gimoro marach, to wegiuru aweya, nikech ka gin ma giwacho kendo gitimogi gin mag dhano, to gibiro rumo.(39) To ka gia kuom Nyasaye, to ok unyal loyogi, kata de utim ang'o, to duyud mana ni ukedo gi Nyasaye."(Tich joote 5:38-39).

Jok ma goyo ombulu paro ni ging'eyo chenro mar Nyasaye to kendo giwacho ni ok dhano. We koro wang'i ane gima ne Nyasaye okono samwel eseche mane oyiero ruoth epiny Israel.

6 Kane gichopo,Samwel noneno,moparo ni, "Adier eri ng'at ma Ruoth Nyasaye oyiero eri ochung' e nyimi."To Ruoth Nyasaye nowacho ne Samwel ni, "Kik ing'i wang'e kata borne, nikech asedage.Ruoth Nyasaye ok ng'ichi kaka dhano ng'icho.Dhano ng'yo ringruok,to Ruoth Nyasaye ng'yo chuny."(1samwel 16:6-7)

Samwel en ng'at mane Nyasaye oyiero,to kata kamano ne ok ong'eyo ng'at mane Nyasaye dhi yiero.To koso in to ing'eyo moloye?

3.Bedo Gi Ratiro Mar Yiero Ok En Gima Nyasaye Oval

En gima nenorene ni joke maparo ni Nyasaye nomiyo ji thuolo mar goyo ombulu e muma manyien bende paro ni ji dhi goyo ombulu e loch mabiro (E Piny Ruoth)

k.yesu nonyiso jootene ni gibiro bedo jotend dhoudi apar gariyo mag dhout Israel e piny Ruoth.

(Luka 22:30) ka Yesu neyiero jopuonjrene,ji ne ok oyudo thuolo mar yiero(Johana 15:16,6:70)

Nyasaye emanoyiero Daudi mondo obed Ruoth e Israel ma ok dhano (Tich Joote 13:22) kendo oseyiero mondo obed jatendgi e piny mabiro,(Jeremia 30:91)

Adier Yesu nowacho ni Nyasaye wuoro ema nigi teko mar yiero ni ng'ano ma owinjore gi telo mane piny mabiro. (Mathayo 20:23) To kata kamano mich to Yesu emabiro chiwo.(Fweny 22:12) ok ni ji biro kawogi kendgi.

Loch mar Nyasaye mabiro, onge ng'ato ma nigi thuolo mar yiero kanyo

Nang'o?

Nikech achiel kuom gima omiyo en onge dhano maparo gima Nyasaye dwaro.

(8.).....parou ok e parona,bende yoreu ok e yorena.Nyasaye ema owacho kamano. (Isaya 55:8)

S.E seche ma Yesu ne ni e piny kaka dhano, noyalo wach maber mar Loch Nyasaye kendo okonoji ni mondo olokre owe Richogi(Mariko 1:14-15) Yesu bende ne ok oriware gi dwach Jotend pinyin ka ne en epiny kaka dhano(Luke 12:13-14)

N.Kata obedo ni Yesu nowacho ni mondo wasol osuru(Mathayo 22:17-21) Ne opuonjo kendo ni piny Ruoth ok enn mar pinyin.(Johana 18:36) Sirikal te dwarzosuru to ok goyo ombulu. (Ka sirikal mari dwarzosuru mondo igo ombulu, onengo ilam Nyasaye e wachni)

K.Yesu nonyiso jopuonjrene ni mondo odhi e piny ngima oyal wach maber ne ji duto(Mathayo 28:19-20)

Yesu ne owacho ni jopuonjrene ni e piny to kik gidhi kaka piny dhi(Johana 17:16)

Jaote Peter, wachni nodonjone kendo nondiko ni kata obedo ni ne en achiel kuom jo Nyasaye, to en achiel kuom jomakelo ler e dhout Nyasaye. Jaote Paulo, to nopounjo ni pinyin pod ni e mudho(Jo Galati 1:4) Muma siemowa kuom kum ma joma ohero piny biroyudo kod sirikande kendo onyisowa ni waringi waa kuome kendo

wapogre mabor gi timbene(Fweny 18:2-5)

Wangii gima muma puonjo ni birotimore e ndalo mag giko kendo gima jokristo otim.

1.To ng'e malongo ni kinde mag chandruok nobedie e ndalo mag giko

2.Ji nobed joma oherore kendi giwegi, kendo ma ohero pesa. Ginibed joma wuorore kendo ma jong'ayi, kendo mayanyo ji. Bende ok giniwinj jonyuolgi, kendo ok ginibed jomagoyo erokamano, kata joma oluoro Nyasaye

3.Ginibed joma ok ohero jowetegi kendo mamako sadha. Kendo ginibed jokuoth kendo jo owuore, kendo jomahundu, kendo joma ok ohero gik mabeyo.

4.Ginibed andhoke, joma mwomore, kendo josunga, bende ginibed

jomohero raha moloyo Nyasaye. 5. Ginitim gik mamiyo ginenore ka joma oluro Nyasaye, to ngimagi to nonyis ni gionge gi teko mar luoro Nyasaye.(2 Timotheo 3:1-5)

Gik mawayudo e somono parona wach moro ma ni kuom jotelot mag siasa sani kamedo gi ji ariyo manedwaro mondo obed ker epiny America. Wafwenyo ni Nyasaye ok oyie mondo ng'ato oling' ombulu koparo ni timo kamano biro kelonegi dwoko maber e ndalo mag giko to mak mana ni mondo waringi waa kuom jogop. Paulo wacho ni jo kristo e jo mbetre mag kristo (2 Jo Korintho 5:20)

O.Ja mbetre en ng'a;wayudo duoko koa kuom Merrian-Webstar,kendo olero wachno kama

1.Jatelo makende mayier : en jatim nonro molony kendo ni e ngas mamalo ma sirikal oyiero mondo odhi e piny moro mondo otim nonro ne pinye.

Kata jalony manoyier ne wach moro mogend

2.Jachung' moyier mondo otim nonro ne pinye e piny machielo
Z.Ka in jakristo mar adier to kare in jambetre mar Kristo.
w.Jambetre en jal madhi e piny moro ma opogore kod pinye. Jambetre en jal ma okdonjre e yore mag siasa mar piny ma entiereno kata kaka gidak. Nitie sa mar jo Nyasaye birokawo loch mar pinyin to sechego pok ochopo (Johana 18:36,Daniel 7:17-18) ma biro timore ka Kristo odwogo e dwoke mar ariyo (1 Jo Thesalonika 4:16,Fweny 11:15)

N.To Paulo nondiko ne Jokristo niya;

9.To un dhot moyier,kendo kanyakla mar jodolo mag Ruoth,kod oganda maler mag Nyasaye okawo ka joge,mondo oland timbe madongo mag jal mane oluongou ua e mudho,mi okelou e lerne miwuoro.10.CHON NE OK UN OGANDA, to tinde un OGANDA mabor gi NG'WONO MAR NYASAYE,to koro USEYUDO NG'WONONE. 11.Osiepena akwayou ni kaka un welo

kendo jodak e pinyin, beduru mabor gi gombo mag ringruok, makedo gi chuny pile. 12. Timu onengo bed maber ahinya e nyim joma ok oyie, mondo kata obed ni gihango ni un joma richo, to gine timbeu mabeyo, mi gipak Nyasaye chieng' ma obiroe ng'ado bura. 13. winjuru chike duto ma jolocho oketo, nikech uhero Ruoth Yesu; adier rituru chike mag Ruodh piny, ma en ng'ama duong' moloyo. 14. Kendo rituru chike mag jotelo ma gin joma en ema okelo mondo okum joma ketho, to opak joma timo maber. 15. Nyasaye dwarz mondo timbeu mabeyo omak dho joma ofuwo makia. (1 Petro 2:9-15, NASB)

Wendo Kaata Ja Piny Machielo Ok Go Ombulu:

Muma nyisowa mana kamoro achiel mane ogoye ombulu kuom Jaote Paulo. (ka Paulo ne pok olokore) To wang'l ane kaka ne owuoyo tok ka oselokore.

(9) An owuon ne aparo ni onego atim gik moko duto maricho ma anyalo nikech ne amon gi nying Yesu Janareth. (10) Adier mano egima ne atimo Jerusalem. Ne ayudo teko kuom jodolo madongo mi ne aketo jo-Nyasaye mang'eny e jela kendo ka

ne ong'adnegi buch tho to an bende ne ayie ni mondo oneggi. (Tich Joote 26:9-10)

Kata obedo ni gik mondik malogo nyiso kum, to mano kende ekama ogoye ombulu ei Mum ate. Kanyo bende ema jo dinde tiyogo to kata kamano gitiyo kode echopo duarogi giwegi ka gimakore gi nying Yesu ja Nazareth etimo timbegi giwegi.

Piny ni e lwet ng'at marach.

Ji mang'ny wacho ni en tich jo Kristo mondo og ombulu

Ji ok ong'eyo ni chandruok ma gingo soni biro mana rumo ka wachopo epiny ruoth Nyasaye ma biro. Emomiyo Ja Kristo nyaka wuoth man wuodh yie, ok kuom gik mineno gi Wang' (2 Jo Korintho 5:7) Giwacho ni NYASAYE EM DUARO NI MONDO GITIM KAMANO, to Nyasaye ok dwar.

Wang' ane gima Muma wacho.

(3) Nenore ratiro ni un e baruwa moa kuom Kristo mane wakelo. Ok baruwa mondiki gi wino, to ondike gi roho ma ler mar Nyasaye ma ngima. Bende ok onike ekite mopa, to ondike echuny dhano. (4) Wawacho kamano nikech wan gi geno e nyim Nyasaye kuom Kristo (2 Jo Korintho 4:3-4)

J. Wach maberni opand ne jok moketo pachgi e siasa mar pinyin ma en mana mar jachien.

I En ang'o? Jogi ochiwore mana ebwo jachien, to ok Nyasaye. Ok gidew gima ondiki e Muma ma korowadhi somoni.

(2) Chomuru parou kuom gik man malo, to ok kuom gik man e piny.

Muma wacho ni: Thuol machon miluongo ni jachien kata satan ----- en emane owuondo piny ngima (Fweny 12:9)

To dwoko kende ne pinyin en mana ka Yesu odwogo edwoke mar ariyo kendo obiro kod piny Ruodh Nyasaye, To ok jotelo mkag siasa.

Ka jopiny iwuondo gi josiasa kaachiel gi sirikal mar pinyni,to eka guyie ma gichiwire ebwo Jachien kendo kaka onyisore ni en ema obirotelone pinyin ma ok Nyasaye. Ji mang'eny keto genogi kuom siasa moloyo Piny Ruodh Nyasaye.

F Jo Kristo onego tim ango'?

Wang'I ane kaka Yesu ne olemo:

(14)Asenyisogi wachni mi piny odoko mammon kodgi nikech ok gin mag pinyin,(15) ok akwayo ni mondo

igolgi epiny ,to akwayo ni mondo iritgi kuom ng'at marach(16)Gin ok gin mag piny mana kaka an bende ok jan mar piny.(17) Walgi gichiwreni kuom adierani- wachni en adiera.(Johana 17:14-17)

Jo Kristo mar adieri niere e piny to ok gin mag piny,to pinyin sani ni elwet satan kaluwore gi gik matimore sani.

Adir mawuok e Muma en ni jo Kristo ok oningo yie gi loch Jachien mar pinyin, bende mano ok eyo ma chopowa e piny Ruodh Nyasaye.

Jo sisa onge gi duoko mak mana duoko ni kuom duok Yesu mar ariyo.

a.Wang'I ane yiero mar U.S.A, e higa mar 2012 kod 2016 eyor sero ombulu.

b. Jogi nonyisi weche mag miriambo mang'eny mi ji mang'eny noyie gi wech ariyo madongo kuom wechego-----

Giriambu ni jo man gi ratiro gin jok ma goyo ombulu, to kata kamano, Muma puonjowa gima ogwenyore gi wachno. Ma en mana ratiro ma jok ma ok chwany ng'ato donjonego jok machwanyogi. Jok ma wach adier

'ema nigi wach kuom jok mahimogi.'
Ginyalo chung' motegno to giluor.

d. Ka ng'ato ogoyo ombulu ne ng'at marach, nyiso ni ogogyo mana ombulu ne ng'at jachien.(Daily Rekoning,October,19,2012)

En gima moroji ka waneno ni wan gi ratiro kuom yiero rais ma America. Jo Kristo mang'eny wacho ni gin gi ratiro mar yiero ng'at ma gih ero kata obedo ni ok en gima Muma oyiego kamano.

Koro wang'l ane weche moko ariyo ma Muma wacho kuom wachni:

1.(20) Yaye unune malit, un joma kwano richo ka gimaber kendo ma kwano gimaber ka gim rach (Isaya 5:20)

2.(2) Kik itim gimoro marach mana nikech iluoro kama ji ng'enyie,kata kik iketh bura mana nikech idwaro chwako kama ji ng'enyie.(Wuok 23:2)

Weche ariyo go,' gin richo' kendo ok gin gik ma kare.

We wng'l gima Muma puonjo kuom Jotelo mag Nyasaye:

(19)We ang'adni rieko mondo Nyasaye okonyi.In onengo ibed jachung' ni ji enyim Nyasaye kiterone ywakgi.(20) Bende ongo ipuonjgi chike kkod buche, kendo inyisgi yore moego gilu kod gik monego gitim.(21)To nyaka iyier ji mariek kendo moluoro Nyasaye kuom ji duto. Nyaka gibed jo-adiera kendo ma ok nyal chamo asoyo. Gin e ma mundo iketgi jotend ji. Jomoko kuomgi onego rit ji alufu achiel, achiel,to moko ji mia, mia, kendo jomoko ji piero abich abich, to moko ji apar apar.(Wuok 18;19-21)

(2)Roho mar Ruoth Nyasaye em miya wech ma awacho kendo wachne nie dhoga.(3)Nyasach Jakobo, Lwanda mar Israe,oseloso kowacho niya,'Ka Ruoth rito ji gi buru ma kare nikech oluoro Nyasaye.(2 Samwel 23:2-3)

(14) To ka joga miluongo gi nyinga obolore ka lama kendo dwara ka giweyo yoregi maricho, eka nawinji epolo mi nawenegi richogi kendo nares pinygi(2 Weche mag ndalo 7:14)

Lokruok kod lamone piny ema jo U.S.A. onego tim nikech mono e gima Muma oyiego.(Habakkuk 2:6-

8, Daniel 11:39) kendo mano dwarore nyaka ne opinje ma osiepene kaka UK,Canada,Australia kod Newzeland. Piny mangima oningo lokre. (cj, Tich Joote 17:30)

Kata obedo ni ji mang'eny ong'eyo ni en rator margi mar ling'o ombulu, (To ratirono okolere eMuma.)

Jomoko ok dew weche mokor ma wuok e Muma masiemonwa kaka josisa biro chalo endalo mag giko.

(12) Joga to nyithindo ema thiro,kendo mon e jotendgi. A yaye joga, jotndu wuondou kendo kendo gimiyo ubayo yo monego ulu.(Isaya 3:12)

(16)Jotend jogi osewitogi omiyo joma oneg tel negi ok ong'eyo gima onego gitim(Isaya 9:16)

En gima ong'ere ni Isaya nokoro wach kuom jotel mane biro telnegi marach. To ma egima jo siasa bko jotel mamoko timo.

En adieri ni ruodh Nineve(Jonah 3:5-6) Jotend jo siasa noe olando lokruok mar lamo kod riyo kech. To jomoko kuomgi ne ok oyie gi wachno. Mano en gima tekne ji timo. 'Mak mana ka kethruok mane okor hie ochopo.'

Nyasaye ema biro yiero jok ma owinjore bed e offise, To ng'at machal kamano onyalo bedo ng'at ma ji ok ohero.

(17) Nikech mano ewach mane malaika ma jarit ong'ado mondo ji modak epiny ong'e ni Nyasaye maduong' moloyo ema nigi loch kuom pinje duto ma epiny ka. Onyalo keto ng'at ang'ata modwaro mondo obed ruoth kata obedo ni en dhano a dhana.

Ka ji king'o ombulu, to ginyalo yiero mogwenyore gi dwarz mar Nyasaye. Jo Nyasaye oningo kik ked gi Nyasaye.(Tich Joote 5:39)

E higni mag 1970, ne ling'o ombulu to ne ok aling'one jatend chike, To de agochone mng'atno , kare dee agochone ng'at mane bang'e odonjore kendo okwedo matek Kanisa Nyasaye, ma an bende ne an e kanyaklano. To ne agoyone Nyasaye erokamano nikech ne ok agochne ng'at mane odwogo osando Kanisa Nyasaye.(Pare ni mano kende ekama ne ok agoyoe ombulu)

L.Wang'I ane jok majiwo ni ji obed gi ratirono:

Wang'eyo wab\duto ni josiasa riambu kendo bang' to gitelone gi marach. To mano en gima pod dhi

nyima nyaka chil kawuononi. Gima chalo kamano waparo mana ka wasetero ng'ato. (Som wachni, Bookman, JGM, on Romny: Campain at ite cynical wworst,"Atlanta Journal constitution, October, 31, 2012)

Iwacho ni jo siasa gin jo miriambo kendo ni gitelone ji marach. Ooyo, ok giduto. To kata kamano ok en gima Nyasaye oyiego mondo ji oriambu kendo otelne ji eyo marach. Mano ok en gima moro jal moyierno kende, to omoro nyaka jok ma wacho ni nigi ratiro mar yiero.

To Muma wacho malong'o ni dhano ok nyal tieko chandruok ma en-go, to mak mana Nyasaye. Yesu biro duogo kaka Ruodh ruodhi ma ok oyier gi dhano. (Fweny 17:14) kendo chandruok duto ma dhano osebedogo, norum ka Yesu oduogo kndo ka piny Ruodh Nyasaye ochopo.

(3) Ne awinjo duol maduong' moa e kom duong' ka wacho niya, Koro Nyasaye osebiro dak gi ji, obiro dak koagi kendo ginibed joge, Nyasaye owuon biro bet kodgi mi obed Nyasachgi (4) Enoywe pi wang'gi duto kendo thoa kata ywak kata nduru kata rem ok nochak obedie nikech gik machon oserumo(5) Eka jal mane obet e kom duong' nowacho niya,"Neuru, A loso gik moko bed

manyien" Bende nokona ni, 'Ndik wachno nikech wechgi gin weche migeno kendo ma adiera," (Fweny 21: 3-5)

Kata obedio ni oyir jasasa moro maber manade to gik mawsomo malong'o onge dhano ma nyalo timo.

K a jo kristo ok oningo go ombulu, to kare onego watim ang' kuom jotel? Lemnegiuru alema.

Wang'I ane gima Paul nje ondiko kuom wachni.

(1) Koro wach mkwongo ma akwayo en ni mondo ji oter ywak ir Nyasaye ka gilemo kendo gisayo ni ji duto kendo giyoyo erokamano(2) Nyaka gilem ni ruodhi gi jotel duto mondo wadag enigma mokwe kendo moboch kwaluoro Nyasaye kendo ka wan jomodimbore chuth.(3) Lemo ma kamano en gima ber kendo malong'o ni Nyasaye jawarwa.(1 Timotheo 2:2-3)

Wayudo ni nyaka walem ni jotend piny kod jok man gi loch mondo wadag enigma mokue kendo mobochepiny. ok oningo wago ombulu to oningo walemnegi.

Ang'o momiyo walemo kendo?

**(14) Mondo dwarz mar Nyasye ema
mondo otimre.(Tich Joote 21:14)**
Yesu bende nopusonjo kamano.

**(7) To bende ka uleml to kik uthor
weche monono kaka jomakia
Nyasaye timo. Giparo ni Nyasachgi
biro winjogi nikech wechegi
mang'enygo** (8) Ooyo, kik ubed
machal gi jogo nikech wuonu
ong'eyo gik muchando kapok
ukwaye.(9) To un onego ulem
kama:Wuonwa manie polo, nyingi
mondo omi luor (10) lochni obi
mondo dwaroni otimre epiny kaka
timore epolo.(Mathayo 7:6-10)

Mano e emo ma Nyasaye oyiego ni
oningo walam.(page 9b) kendo
mano ekaka jolup Nyasaye onyis ni
mondo olem.

**(5)Gen kuom Ruoth Nyasaye gi
chunyi duto , to kik igen kuom
riekoni iwuon(6)**

Par Ruoth Nyasayeegik moko duto
mitimo, eka obiro nyisi yo makare
monego ilu.

**(7) Kiki we chunyi wuondi ni iriek, to
luor aluora Ruoth Nyasaye kendo
bed mabor gi richo.(Ngech 3:5-7)**
Goyo ne ng'ato ombulu en richo
mana kaka golo ich.(kaka Hilary
Clinton) ma en mana ketho chik kaka
jatend buch Republican(John
Trump) owacho ok en gim ja kristo
onengo tim.

**Ji mang'eny ok oyie kuom ndiko
mawacho ni ji onengo gen kuom R
uoth Nyasaye mondo oyirnegi jatelo
maen gima nosetimore
eMuma.(1Samwel 8:6-7)**

Mana ka pod wang'iyo to waneno ni
ji dwwaro ni mondo otim gik moko
kendgi, to wigil wil ni Nyasaye
nowuoyo gi Jeremia mondo ondi
niya:

**(23) A Ruoth Nyasaye, ang'eyo ni
ngima ng'ato ok ni etekone
owuon,bende onge ng'ama nyalo
yiero yore owuon.**

Wang'i ane bende gima Nyasaye
nonyiso Hosea ni mundo ondiki:

**(6) Beduru jo adiera kendo joma
timo gik makare, kendo keturu
chunyu pile kuom Nasachu.**

En gima nyalo miyo ng'ato nyiero ka
jomoko paro ni ginyalo timo gik
moko te ne Nyasaye.(Johana 16:2).
Ma en mana wach rach. To kata
kamano chike Nyasaye to pod
ochung' motegno.

Be ja krito oningo go ombulu?

Jo Kristo ok oningo riwre gi piny e
wechene(Fweny 18:1-4) To oningo
gibed jombetre.

Mag Kristo (Jo Korintho5:20) jo
Kristo mar adier rito chike Nyasaye
kendo nigi neno mar Yesu
Kristo.(Fweny 12:17)

Yesu ne ogoyo ombulu kane en
epinya ka dhano. Ja mbetre mar
Krito oningo luw kit telo ma Yesu

Kristo kod kaka Muma owuoyo
kuom goyo ombulu.

Muma ok ojiwo goyo ombulu kata
bende ok owuoyo kuom bedo gi
ratio mar timo gimihero. Muma
okwerogi duto.

Muma puonjo ni jo Kristo to onengo
lem ne jotend sirikal.(1 Timotheo
2:1-3) ok opuonjo ni ja Kristo nigi
rattiro mar goyo ombulu.

Jok ma yiro mar pingi ochuno oningo
lem (kayot to oningo gimed gi riyo
kech mondo dwarz mar Nyasaye
otimre.(Tich Joote 21:14)

ABANDONED

OJWANG'

Be Nyasaye osejwang'o ng'ato?
Penjoni oa kuom Colins Adair.

Wachni ondiki endiko
mong'ereni Goodnews magazine
mane ogo gi Worlwid church of God,
due mar apar-gachel 1979. An Bob
Thiel ne aromo kode dichiel. Ka ok
en 1997 to kare en 1998 .

Joma ok oyie ni Nasaye nitie jiwo
yie mnargi ka giwach ni gik ma rich
ma timore gi ok nyal timore ka
Nyasaye niere adier.

To kata kitemo lerone ni Nyasaye
nitie to giwacho ni Nyasayeno
osejwang'o dhano.

Wan kaka jo Kanisa Nyasaye,
wang'eyo ni mano ok en adieri.
Wang'yo ni Nyasaye nitie kendo en
gi chenro mongirore mos mos kendo
pok ojwang'o joge.

To wan kaka jo Nyasaye, seche moko
wanyalo wach ni Nyasaye
ojwang'owa ekinde ma weche ok dhi
kodwa maber jkendo e seche ma
kwayowa ok odwoki bende ka
tembe medo bedo mager kodwa.

Dhano ja bedoga gi kiawa.
Wach ma kamano osedongo epach
jo Nyasaye kata mana eseche ma

Nyasaye tiyo kodgi nikech mano e kaka dhano chalo.

Noa ka ne ong'iyo oko ka pi ng'eny, nopalore ni to be Nyasaye ne biro pare. Noa nowuok kar tony bang' higa achiel gi dweche 10. Mano en thuolo malach ka ng'ato ni ei yie. To hseche mane Noa ochako bedo gi kiawa nopalor singo mane Nyasaye osingone kendo adier, Nyasaye nopalor Noa.(Chakruok 8;1)

Abraham ma wuon joma oyie ne ok en ng'at ma kare kendo kendo en bende ne oparo ni Nyasaye osejwang'e bang' ka ne osenyise ni obiro nyuolo nyathi ma wuowi kendo ma jacham gikeni mage kokalo kuom chiege ,Sara, norito ma ool. Nopalor ni Nyasaye wiye owl kata osejwang'e endalone mag tiyo. Tonofwenyo achien ni Nyasaye rito kendo chopo singruokne.(Chakruok 21:1-2)

To bende Joseph nobedo gi kiawa e pache?

Bang' kane osebedo gi lek ni owetene gi jonyuolne ne kulorenne. Ne ouse kaka misumba epiny mabor. Hapeno noduogofwenyore achien ka ne en e jela. Nyasaye ne nikanye ? Koso, wiyw ne owl kendo ojwang'e.

Ka saa nochopo mar wuok e jela, kendo bedo gi geno ni kare Nyasaye nochako tiyo, ng'at mane osingone ni ne biro wuoyone gi Farao , wiye ne ochako wil kode.

Wachni, ka kuom adier nyalo miyo ng'ato parruok. Joseph kaka dhano ne nyaka bed gi kiawa e pache kaluwore gi dwach Nyasaye.To e pache ma iye ne ong'eyo ni Nyasaye ni kode kendo bang'enofwenyo ni en adier ni NYsaye ok ojwang'e.

Ng'at ma bende ne oparo ni Nyasaye ojwang'e ne en Ayubu. Bang' lalao jambe te, jotich kod nyithinde eyo modhiero ji ng'eyo, nowacho niya,'Nawuok ei mama duk, kendo anadog duk; Ruoth emane ochiwo , kendo Ruoth emsekawo; Nying Ruoth mondo omi duong'(Ayubu 1:2)

Nofwenyo ni Nyasaye emane timo kamno kendo ni en kode.Eseche mane itemoe Ayubuno, to pod ne ochung' motegno (matndo 22) Nyisowa ni echandruogegi duto,Aybu ne ok otimo richo. Mak man osiepene mamoko. Jomoko to doyanyo Nyasaye kuom weyo ma ok orito mwandune kod nyithinde.

Ruoth Daudi en ranyisi.

Ranyisis ma wanyolo bedogo kuo nyaw mar dhano, en kuom Ruoth Daudi. Nyadi mang' ne owinjo lit kendo paro ni Nyasaye ojwang'e. To wang'l ane kaka notieko kiawa mane en-go.

Saburi 13:1-2 wacho kama:

A Ruoth Nyasaye, wiyi biro wil koda chutho nyaka karang'o? Koso pod ibiro lalna kuom kinde marom nade?(2) Pod abiyo bet kathagira gi

rem nyaka karang'o? Ka kuyo
opong'o odioching' gotieno ?
Wasika nobed gi loch kuoma nyaka
karang'o?

Seche noyuogore kaka dhano koparo
ni Nyasaye osejwang'e. Bang'e
noduogo oparo e chunye ni Nyasaye
pod ni kode(matindo 5)

' to od ne ageno mana kuom
ng'uononi. Chunya pod biro mana
geno warruokni.

Daudi ning'eyo e chunye ni Nyasaye
nigi chenro maber kendo obiro rese
ma ok ojwang'e.

Wang'I ane kendo kama Daudi
nochko bedo gi kiawa.(Zaburi42:9-
10)

(9)Abiro wacho ne Nyasaye ma
lwandana niya,'Wiyi osewil koda
nang'o,' Ere gimomiyo onego abed
kakuyo mana nikech wasika?(10)
Gigona siboi kendo ginyiera ka
athagora odiochieng' duto duto.
Gipenja niya,' Nyasachi nogo ni
kanye?"

Ok Daudi kende e mane penjore ni
Nyasaye ni kanye, to nyaka wasike
ne jare ka luwore gi tembe mane
oyudo. To Daudi ne ok oweyo
wechegi go odonjo e pache.

Ng'yone Nyasaye kendo kaka ohere
nyiso pache. E kinde mane en gi
chandruok ,pacho noduogo
kare.(matindo11) owacho niya;'Ere
gima omiyo chunya lit? Koso ang'o
momiyo chunya parore? Anaaket
genona kuom Nyasaye, mi an achak

apake kendo. En e jakonya kendo
Nyasacha.

Ka ne Daudi ofwenyo ni Nyasaye ok
nyal jwang'e kendo ni en ema
osetimo gimarach enyime,nodok e
pache ma iye mi noparo ni Nyasaye
en ja adieri , kendo ni pok
osejwang'e kaka noparo.

Ng'a mosejwang'o wadgi?

Eseche ma wasechako paro ni
Nyasaye osejwang'owa, oningo
wang'I ni to ng'a mosejwang'o
wadgi? Ka Nyasaye ok duoko
kwayowa kata lemowa ma ok
oresowa kuom tembe ma wakale en
nikech waseweyo Nyasaye.

Yore mage ma waseyogo Nyasaye
kendo wajwang'e? Yo mong'ere en
ni ka ok waluoro chkene(Ngche 3:1)
siemowa ni; Wuoda,kik wiyi wil ko
chikena; to chunyi mondo opar
chikena,

Matindo 6

" Yoreni duto parie Nyasaye kendo
obiro nyisi yorene."

Nyasaye biro nyisowa yorene mak
mana ka wawuotho kode sechete
kendo waluore.

K- Be warito sabbato gi adieri? Be
wachiwo e nyime gi adieri? To
warito sewni mage kod chenrone mi
wadhi e nyasi mar kiche k awakano a
chiel mar apar mar ariyo? Be
waluoro sirikal mar Nyasaye ka
wafwenyo ni lochne ni kodwa ka e
kanisa Nyasaye kendo ni Nyasaye

ng'iyo gik ma watimo kendo kaka watiyone.

E yo machielo ma wajwang'o go Nyasaye en ni ka ok walame kendo ok wasom Muma (Page 12b) (Ngeche 8:33-34)

Chikuru itu ni gik ma ipuonjou mondo ubed gi rieko, kendo kik uwe olalnu. Ng'at ma owinjo wachna kendo ma siko edhoranga dalana, ka oketo wang'e e dhooda en jahawi.

Be ulemo pile pile? Luka 18:1. Yesu nogoyo ne jopuonjrene ngeromoro mondo opunjgi go lamo Nyaayepile mak ginyosore..

Ka opo ni ikwayo to ok iyudo dwoko ma piyo piyo, iparo ni Nyasayeok owinjywaknikata ni wiye owil kodi.

Nyasaye to nyalo dwokimana eyore kendo esane owuon. Oningo warit koa kuome. Kiki par ni Nyasaye ojwang'l kendo niok odew dwoko lamowa.

Kik idagi ka ikweri.

E yo ma wadagi kata wajwang'o Nyasaye en ka wadagi luwo dwarone(Ngeche 1;24-25) Asebedo ka aluongou ni mondo ubi to ko usewinjo ngang,' Bende ok usedewo; Usedagi rieko duto maseng'adonu,kendo ok useyie mondo anyisu gimarach mutimo.

Matindo 30-33.

Ne udagi winjo wachna, bende ne ok udew puonjna klata ka akwerou gimoro, kuom mano, unuyud gima owinjore kodu bende timbeu uwegi

noromu. Ji ma ok ong'eyo gik moko tho mana nikech gidagi rieko kendo joma ofuwo rumo rumo nikech ok gidew gik moko. To ng'ato ang'ata mowinjo wachna nodag ginkwe ka onge gima oluoro.

Ere kaka wachni chopo ne wan? Gigi timore mana nikech wan e kanisa Nyasaye. Wachni nayalo yudore eyore ariyo. Mokwongo eyor puonjruok. To mar ariyo en yor jiwruok.

Wachako ka wakwayo Nasaye mondo oti gi ng'at madhi puonjo. To in kaka ja Kristi, iparo ni ng'at ma dhi puonjo wacho wechene owuon koso ang'o mo9miyo idagi puoj mopuonjo?

Joyal mag hadier gin jok mapuonjo mana dwarz mar Nyasaye to ok dwarz margi giwegi kendo ok ginya timo ataro mar wachne. To puonj ma iwinjo kod jip ma gichiwo wuok kuom Nyasaye.

Jatich Nyasaye biro puonjo mana dwarzone kod puonjne kende (Jo Hibrania 6:1-2) Ka ekama Nyasaye puonjoe joge koro kik itamri wachne nikech ka itimo kamano to itamori mana wach Nyasaye.

Koro ok oningo waca Nyasaye ka watimo richo kendo waparo ni ojwang'owa.

Ka wang'iyo gima muma wacho e buk mar Isaya 49:14-16,wayudo niya,'To Zayun (kanisa mar chuny) dala Zayun to wacho niya,"Ruoth

Nyasaye osejwang'a ,Adier wi Nyasaye osewil koda" To wi dhako bende ?de wil gi nyathi mane onyuolo? To kata obedo ni wiye nyalo wil, anto wiya ok nyal wil kodi. Ne aseketi etat lweta kendo ohingani asiko aneno ewang'a. Wan chwech mar Nyasaye ma kende kondo sani pod ochweyowa eyor chuny. Nyasaye osechwego jomoko bende e kite owuon kendo ok onyal jwang'o gima ne ochako owuon to nyaka orite kendo Kristo ma en jadolowa madwong' dwarzni mondo wadhi nyime kendo ni ok onyal jwang'owa.(Johana 10:27-30) Romba ong'eyo duondo kendo an bende ang'eyogi kendo giluwo bang'a. Amiyogi ngima ma nyaka chieng'. Ok ginilal ngang' bende onge ng'ama nyalo gologi elweta. Wuora mane omiyagi duong' moloyo gik moko duto kendo adier onge ng'ama nyalo gologi elweta. Wan kod wuora, wan gimoro achiel. Giduto gidewa kendo gitemo mondo gikel ng'at ma giyiero e kanyakla mar jood Nyasaye. (Johana 6:39) Jal mane oora, dwarzni kik owit kata ng'at achiel kuom joma ne omiya to ni mondo achiergi chieng' giko piny. To ka osewacho wechegi , bende onyal lokore mi otim ataro mare? Yesu Kristo dwarzni mondo wachop e piny Ruoth Nyasaye.(Johana 17:24) Wuora adwarzni mondo joma isemiyagi obed koda kama antie,

mondo gine duong' misemiya nikech nihera chakre chwech piny. Mano kaka lit ka jowetewa moko neno ni Kristo osejwang'ogi. Osingo nwa ni enobed kodwa nyaka giko piny .(Mathayo 28:20) Wasi kanisa Nyasaye ok nyal fwenyo wani kapok gisando kanisa. To kata kamano akaristo pod ni kodwa kendo pok ojwang'owa. To bendo gisefwenyo ni keto gi Nyasaye en gima tek. Nyasaye oningo ket mokwongo. Ka wadware kendo wasiko kwome,to wan gi geno ni Nyasaye ok nyal weyowa.(Luka 12:31-32) mak mana oningo wadwar ni loch Nyasaye obedie mokwongo. Eka gik moko duto modong' nomednu. Kik uluor un kweth matinni nimar wuonu ohero miyou ubedogi loch kaachiel kode. Onge gima uluoro eseche ma weche ok dhi kodu maber nikech Nyasaye ong'eyo gima omiyo mano timore. Gima oningo watim, en ni kik wiwa wil Nyasaye. Ka itemi to kik ipar kaka ji mamoko, to oningo wapar kaka Daudi kendo wachom wang'wa kuom singo modongo ma Nyasaye osesinginwa ma yudore e buk mar Jo Hibrania 13:5 mawacho niya, "Kik ubed joma ohero pesa ,to gik ma ungo ema mondo oromu, nikech Nyasaye owuon osewacho niya," Ok anaweyi kata jwang' ok anajwang'l ngang".

Nyasi mar Kresmas bende yudore e Muma adier koso en mana nyasi mar jochiende?

Odiochieng Kresmas e odiochieng' ma ji losoe pesa mang'eny epny ngima. Ji tara gi gana oyie ni en chieng' ma Muma oyiego . To ji matin kende ema osefwenyo ni Muma ok jiw nyasi mar nyuol ng'ato kod nyuol Yesu. To kata kamano Muma ok osiemo tarik 25 due apar gariyo ni emkane oyuolie Yesu.

Kanisa makwongo mane ni epiny Rumi ne ok rit nyasi mar Kresmas kata mana odiocheng' moro amora mar nyuol ng'ato. To Tertullia osiemowa ni ka warito nyasino kendo wachiwo mich to mano nyiso ni wayie rito nyasi ogendini moro mane iluongo ni SATURNALIA mane itimone nyasi egiko dwe mar apar gariyo.

Saturnilia en nyasi mane irito ndalo mag chwoyo kendo ne irite kod Latin ma ne okia Nyasaye. E ka bang'e ne oloke ni Kresmas e higni mag alufu 4 kao kuom joma ne lamo chieng' (son god).

Mne iuongo ni Mithra kendo bang'e ne orwake e kanisa mane ni Rumi.


Nyasach Jo Rumi mane iluongo ni Saturnilia kod mar jo Persia mane iluongo ni Mithraism ne ilamogi kendo kit lemogo kaachel kod kit lemo magalagala mag kido mar Jo Babulon ne odonjo e kanisa. Jo Babulon bende ne timo nyasi mar

nyuol Nimrod kaka nyuol mar Tamuz ka gilamo siro ma ralum. To mano en gima Muma okwero (Rapar mar chik 12:2-3; Jeremia 3:13,10:2-6)

Jo Babulon bende ne rito nyasi mar nyuol manyien mar chieng' tarik 25, due mar apar gariyo ma bende ne ochak oduogi oloke ni e nyuol mar Yesu. To ndalogo bende endalo mane saturnalia kod nyasach chieng' ne ilamoe higa ka higa . To bende ndalogi ne iparoe nyuol mar nyasaye moro mane iuongo ni Mithra. Koro tarik 15, due mar apar gariyo ok owuok e Muma kaka chieng' nyuol Yesu.

Puonjge yudore ebugwa mondiki ni (Shuold you obser God's Holy Days or Demonic Holidays?). Be oningo warit nyasi mag Nyasaye koso mag Jochiende? Oyudore kendo e internet www.cocog.org.

PUONJ MA WUOK E MUMA.
Somo mar 10: Ranyisi ma chopo
weche mokor.



Bob Thiel jandiko maduong'
Ondike 2016 kod kanisa Nyasaye
madhi nyime.

Weche motelo: Somoni en
puonjruok mane ochaki e higa mar
1954 kod mane osenindo C. Paul
Meredith ebwe Radio church of God.
To puonjgo wasedo ka wapuonjogi
ehini ma 21 somo gi osir kod ndiko.
Kendo wathoro tiyo gi loko mar
NKJV ma samoro iuongo ni Athorize
Version.

Bende New Jerusalem version(NJV)
otigo kuonde moko

**WECHE MOKOR NYISO NI NYASAYE
NITIE.**

Oseyudore ni achiel ewi adek mar
Muma gin wech mokor. Nitie weche
mokor mang'eny to kata kamano, ne

ging'er achien tok chier Yesu nikech
en ema ne wechegi wuoyo kuome.
Kata obedo ni nitie jo Kristo moyie
kuom Muma manyien to moko
bende oyie kuom Muma te kaka en ,
to weche mokor ok donjnigi. Ji
mang'eny ok dew gima Muma
wacho kata mana joma wacho ni
oyie kuom Muma kaka enno, weche
mokor ok donjnigi.

Weche kata gi matimore sani kod
ndalo ma biro ne okor chon kendo
ondikgi endiko. To wechegi siemo
jotend sirikal kod ji mamoko.

Weche ma birotimore kiny iwacho
kawuono.

Weche ma kiny iyudo kosendiki e
Muma e weche mokor kawuono.
Kum mar Nyasaye ne ondiki chon
kapok oyingo piny to kata kamano ji
mang'eny ok dew.

Ji matin kende e ma oyie ni gima
Muma wacho gin adier kendo
gitimore. Jomoko wacho ni e higni
mag 2600 mokalo, onge ng'at mane
nyalo ng'eyo gik mq koro sani timore
ne PINJE MADONGO

Ka kata mana gima biro timore
eseche 24 kata 28 ma nyime ema
otamo ji ng'eyo, to ere kaka ng'ato
nyalo koro wach mabirotimore
kuom ne pinje madongo kaka United
states, US, British? Ne
German? Russia? kod China. Ma
nyalore mana kokalo kuom teko mar
Roho maler.

Kor mar adieri.

Jogo ne nitie kendo korgo nokorgo. Jonabi mane okoro kaka piny ne biro chalo kawuononi kendo kaka obiro chalo e higni 15 mabiro nokorogi ehigni 2600 mokalo. To wechegi go , ne nenore ka gik mane ok nyal timore. To koro sani moko osechako timore ne pijne kod bombe madongo. Ka

“KORGO CHOPO” kendo gitimore mana kaka nokorgi no. To ka ok iyie to ibiro fwenyo e somoni.

Ka Muma nyalo nyisowa gima biro timore ne pinje madongo ne pinje madongo ehangni mag 2600 mokalo kaka misiri, Assyria, babulon, Persia, Greece, the roman empire kendo korgo nochopo kare.koro en saa ma wan bende onengo wanenie malongo kuom koro mag muma mondo wangi gima iwacho kuom pinje makawuonogi kachel kod gik ma okor emuma kuo jowa. Nikech wan bende weche omakowa.kawuono nyaseye miyo wangeyo matut kokalo kuom weche mag roho mawuok emuma mondo ji ogen kuome.

(V)WECHE MOKOR KOCHOPO KARE ,GINYISO WA ANGO?

Be en gima owinjore ka wayie kuom nyasaye? Koso nyaseye en mana sigana moro mar joma ofuw maok nyal ngere

1A. To be kor mar muma en adieri koso en mana gima jo Jew

mane odak ehigni 2,000 mokalo noketogi gi pache

2A. epinyni ma miriambo kod wuod ngenyeni ji medo mana penjore ni to nyaseye be nitie kata ni bende weche mokorgi inyalogengi.Ji mageny wacho nia giduaro adiera ! To kata kamano iwuondogi kendo gi kawo miriambo mana kadiara kendo wanggi odinore kuom gik maipuonjo mamoro ji mageny , Ji mangeny dwarz ngeyo kendo giduaro ranyisi.

3A. Oningo in bende ibed gi winjo machal kamano.teko mar ngeyo adieri kuom nyaseye owuon kendo yo ma kende egimani mar penjo kendo ngeyo ngeyo nyaseye kod tie mare kokalo kuom ndiko mag weche man emuma maler wuok mana kuome.

4 Weche mokor kochopo to nyiso ni Nyasaye nitieri adier kendo ni weche mondiki e Muma gin adieri. Ma bende nyisowa ni FWENY mawuok e Muma oa kuom Ruoth Nyasaye ma nyalo gik moko duto. To wan ok wanyal ng'eyo mak mana ka korgo ochopo kare.

5 Jal mane ochiwo gik mane ondiki e Muma ne ong'eyo gik mane biro timore e higni mag 2600 CHON KENDO NONG'EYO KAKA PINY NE BIRO CHALO KAWUONONI--Kaka ne pinje mag United States ,Russia,China kod pinje mamoko.

Nyasaye mane ochiwo wechegi nong'eyo kaka piny ne biro chalo endalo mabiro.

6 En gima kare ka ng'ato oyie kuom chenro mar Nyasaye mamiyo wang'eyo gik mabiro timore ehigni mag 1000 mabiro.

7 Muma nyisowa gik mabiro timore nyime.

8 Ji mag'eny oluoro wacho weche mokor mawuok e Muma.

Ka de ni ji nyalo ng'iyo weche mane okor kaka chopo, de GIFWENYO ni adier weche mondiki e Muma chookare.

To ka weche moko mawuok e muma ok chopi, jo Skeptics de omedo wacho ni muma ok nwach adieri kendo muma dochalo mana gi buge mamoko ma dinde moko tiyogo mopogore gi muma. To WECHE mondiki e muma osene ratiro ka chopo kere kendo wanyalo fwenyo wachno e muma.

Wan gi buk – ma en muma maler – ma wanyisogo jo Skeptics ni weche mondikie gin wech machopo kare kendo nyiso malong'o gik mane biro timore epiny ndalo mag giko. Myasaye dwaro nindo wang'l gik mondiki e muma kaka weche mog roho moa kuom Nyasaye.

Samoro ok in ATHEIST,SKEPTICS kata AGNOSTICS to kata kamano wadak e kinde ma ji ok dew Nyasaye kendo ma ok oyie kuome, to ok oningo wajwang' muma maler.

Jok mosomo mang'eny kaachel gi jo sayans wacho ni muma ok en fwenyruok mawuok kuom Nyasaye manyalo gik moko duto. Giwacho ni onge gima jo sayans oseyudo manyiso ni Nyasaye nitie. Ok gidew weche mondiki e muma ma nyiso ni Nyasaye nitie bende ok gidew somo muma. NYISO NI OK GIDWAR NG'EYO ADIERA KUOM WACHNI.

Joma timo nonro bende ok dew ni muma en wach Nyasayen – to ok giyie tekone engimagi. Emomiyo weche man e ndiko ok donjne gi. Giyie mana puok mawuok Babulon ma odagi weche mokor mawuok e muma. Adier jogi wacho ni oyie kuom Kristo, to kata kamano, gidagi puonjne

Sa osecho moningo wanon wechegi. Kik ukwed weche mokor ,TO NONGIURU ANE e muma mar NKJV kaka wacho. RITURU MABEYO KUOMGI. (1Jo Thesalonika 5:20-21)

Ere kaka inyalo ng'eyo ni muma wacho adieri?

Yesu owuon nowacho e muma niye,"Wach Nyasaye ok lokre."(Johano 10:35) To be isetemoloke? Bende isetimo nonro ma iyudoni en kare?

Ka wakaw kindewa mi wanono gik moko duto eyore duto to wabiro fwenyo adier.

Jomoko paro ni honni gi ranyisi mane Yesu otimo ni eyo kende ma wanyalo ng'yogo ni muma enwach

Nyasaye. To wng'e ni jo Skeptics ok oyie kuom honnigo. Jogi kata kamano gidwaro mondo ging'e kaluwore gi gik mane Yesu to koro timore kawuononi.

Jl moko bende ong'eyo ni ka lembi Nyasaye odwoko ni mano eyo madwong' mar ng'eyo ni kare entie. Ng'e ni nitie jok ma kia lemo,gin to gbiro ng'eyo nade ni entie?

Nitie yo achiel ma ng'ato nyalo ng'eyogo ni Nyasaye nitie kata oonge, Yorno en ni ng'ato oningo ng'ichi gi wang'e kendo oket pache kendo otim gima muma wacho eka mondo ong'e ni Nyasaye nitie.

Muma lero mang'o kendo nyiso adieri mar chwech kendo jatend chwech duto man e piny. Mumbi wacho ni nitie jal moro ma en Nyasaye kendo jal mokwongo bende owacho ni;

Onyalo loso kendo ketho piny kendo onyalo ng'ado bura kare kendo onyalo fwenyo gima biro timore ne pinje kod bombe madongo endalo mabiro. To onge dhano ma nyalo timo kamano.

Ng'a ma nyalo wuoyo kamano?

Kik wiu wil gi gik mane otimore ndalo machon, nimar an e Nyasaye kendo onge moro. Adier an e Nysasaye kendo nge moro amora maromo koda. Anyiso giko mar gimoro mana esa mochakore, ka awacho niya, 'gima awacho NYAKA timre---- ASEWUOYO kendo biro

TIMORE KAKA ASEWACHO-----
KENDO ABIRO TIMOGI MA OK OREM'.

Mag eweche jal ma wacho ni en e Nyasaye kendo owacho ni en kende e Nysasaye ma nyalo ng'eyo gima biro timoreendalo mabiro nyime. ONG'EYO NI EN GI TEKO MAR WACHO GIMORO KENDO OTIMO GIMA EN EMA ODWARO TIMO.

Wang'i ane gima Jo SKEPTICS WACHO.

Jogi wacho ni muma ok en wach mar Nyasaye. Ndiko mane ondiki gi jo-Yahudi kod joma ne oyie endalo machon mane dhano ok nigi ng'eyo kuom Nyasaye, temo leronwa ni Nyasaye emane wuoyo kendo adier entie.

Adier, en kamano: Ma en ng'a mawacho gima biro timore nyime? Koso ma en mana ja Yahudi moro mofuwo man kod pache to oonge gi teko mar timo gigo ema wacho ni en Nyasaye, emane ondiko kabuogo jo Skeptic ni onge ng'ama nyalo loo dwarone.

Jal ma wuoyo e muma en jal ma wacho gik mongirore kendo ja adieri Ok en ng'at ma wuoyo awuoya,to en jal mong'eyo gik madhi timore endalo mabiro nyime – nikech ,jail wacho wechegi duto mama kokalo kuom----

Wach mondiki e muma ema jo Skeptics dwaro: Ka Nyasaye nyalo miyo gik mondiki e muma chopo

kare, gik mane okor ondiki e higni alufu 21 mokalo,to jo skeptics nyalo yie ni kare nitie Nyasaye ma wacho kendo timo gik mowacho.

To ka gik mokor emuma ok ochopo motimore, to jo skeptics nyalo wacho ni muma en mana kaka ndiko mamoko ma ok wanyal geno kuome. Weche mokor ma muam wuoyoe nyaka chop kare.Kata mana Nyasach muma bende ong'eyo mano kendo owuoyoe eyo ma chalo kama,(Biuru uwach wachu ane , nyisecheu mondo obi onyiswa ane gik matimore. Onego ginyiswa ane tiend gik mane osetimore. Mondo ane ane ka gin adier, kata gikornwa ane gik mabirotimore. Ruoth Nyasaye ma ruodh Jakobo ema owacho kamano.) Isaya 41;21-22.

In kaka dhano matho,wach ane ka be dhano ma ok Nyasaye nyalo koro wach moro ma timre ka ok Nyasaye ema omiye teko mar timo kamano, ma mi weche mane okor e higni mang'eny mokalo chop kare.?

Nyasaye wacho ni,(onge gima inyalo kata matin. Koro bi ane mondo wawinj gima ikoro mondo wane ane ka en gima chopo kare adier. Kornwa ane gima biro timore kata mane osetimore,bende in giteko mar chopogi mana kaka an adier?)

Un nyiseche ,be un gi teko mar rito piny, un jo ubaga bagagi, be unyalo loso kata ketho pinje? Be unyalo

wacho wach moro ma ucho wachno mi timre?

Mano en penjo mowuok kuom Nyasaye owuon kuom jok ma ok oyie kendo nigi kiawa kuome.

Adieri nyalo ng'ere eyo mayot.

Ka weche mane okor ochopo to nong'ere ni gin weche migeno. Ka jal ma wacho ni en nyasaye endiko mag muma mokoro wach moro kuom bombe madongo, pinje ma wantiere kod piny ngima; To adier ochopo motimore ma ok odeko, onge ng'at ma nyalotamore ni Nyasaye ema owuoyo.

Ka wech moko ma wuok e muma gin weche migeno, to adier, wechogo gin weche moningo wakete pachwa pile. To magi e weche ma jo skeptics oluoro. To kata kamano gidwaro mondo gimed bedo mana gi pachgino.Gimor ka gisiko kamano kendo ok gidwar ng'eyo gimoro. In to kik ibed kamano nikech ngimani en gima duong', kendo nitiere weche mang'eny kuom wachno.

Koro we wapujre wach moro mawuoyo kuom puonruogni duto.

Be in gi Muma? Bedgi kama inyalo ndikoe weche kod kalam mondo akonyi paro weche misepuonjori. Koro kaw mumbi gi gimachielo minyalo puonjorigo.

Ka iseikori gigo te ma wawacho malo kanyo(epuonruok mar ang'wen) Ma eyo mainyalo puonjori

godo. Ndik puonjruok mar apar. Mokwongo, kithor mar wach, bang'e migi nembni kuom penjo ka penjo. Koro ndik duoko mawuok e muma kaka ranyisi e dwoko mokwo ngo ma ekaka oningo indikgi.

Jo Rumi 3:16: [Kethruok kod gik modhiero ng'eyo osekayo machiegni] Kendo ndiko gimoro amora maparoni nyalo konyi paro gima isepuonjori. Ka isetieko to – Kendo isogi ma gidonjoni koro indik duoko piny. Bang'e som duokogo mondo kik wiyi wil gik ma isesomo. Mumbe ma iyudo e somoni oningo yaw pachi kendo ibed gi ng'eyo mang'eny kuom muma.

Oningo ikaw thuoloni ka isomo muma kod somoni, kendo ma biro konyi mondo imed puonjori mang'eny.

SOMO MAR 10.

Wach mokwongo : Weche mane okor kuom ndalowagi osechopokare. Nitiere weche mang'eny mane okor emuma ma koro sani osetimore.

Ji mang'eny ma somo muma ong'eyo ni ne okor biro mar Kristo e ndalo mag jo Yahudi e muma machon. To jok kristo wacho ni korgo nochopo ebuk mar Mathayo.

To bende jip ok ofwenyo ni moko kwom wech manokor chopo mosmos. Wang'l ane ebuk mar Danie 11 kaka ne mane osenindo Harbat W Armstrong' nopusonje.

Malaika ninyiso Daniel ni, to koro aduaro nyisi gima birotimore adier, Ruodhi adek mamoko biro bet epiny Persia, to bang'gi ruoth mar ang'wen nowuogi ma nobed gi mwandu mang'eny moyoyogi. Bang'e ka mwandune osemiyo oguro lochne motegno, to nothuw ogendni duto gi ruodh Gris. Ek bang' mano ruoth moro ma ja Iweny nowuogi, enobed ruodh piny maduong' kend notim gimoro amora mohero

Adier ne nitie ruodhi 12 eloch mar Persia to ang'wen kende emane wach okor kuomgi ka iluwogi kod cyrus.

Ruodhigo ne gin, canbyses, psendo-smerdis, Darius kod Xerxes, kendo Xerxes emane ja mwandu mane okelo Iweny gi jo Gris.

Bang'e ruodh Makedonia miluongo ni Filipo nochano Iweny maduong' mondo omonj log tich man pasia kod jolweny mane oa Gris. To notho kapok chenrone ochopo. To wuode miluongo ni Alexander nokaw chenrone ma omonjo Persia. Ne giromo e Iweny gi jo Persia e higa mar 333 kapok onyuol Kristo Danie 8:2,5-6 kendo ne ochopo nyaka piny Misiri. Ne oloyo Persia elweny mane iluongo ni Arbella, ehiga mar 331 kapok onyuol Kristo mi obedo gi loch nyaka ochopo epiny India. Wang'l anematindo ang'wen. To ka lochne osegurore, pinje nopogore tieng' ang'wen, kendo yawuote gi

nyikwaye ok nobet rudhi bang'e . Jomoko nono emane okaw lochne githuon, to ok ginibed gi teko marom gi mane en-go. En wach miwuoro nikech wachno notimore kaka nondikeno. Wechego nondike edho wagunda esigand piny mane ogo chapa hig alufu achiel mokalo. (Study series) kod ng'at miluoni Rawlinson: Ne oloye eyo mane ok ong'eyo kapod en ng'at matin (Ka ne en ja higni 33, due mar auchiel, higa mar 323 BC) En (Alexander) Ne ok oweyo ng'at manenyalo kaw kare elochne kendo etekone (Kisomo kalatas mar 237) onge ng'at mane odong' elojno kendo ji nodhier nono. To e higa mar 301 BC, lojno nopolore nya ding'wen mana kaka ne okore endiko. Jok mane opogoloch Alexander ne gin---

- 1) Ptolemy (Soster) mane otelone, Misiri, bath Syria kod Judea.
- 2) Seleucus (Nicalor) Norito Syria ,Babulon kod bath India.
- 3) Lysimachus,Ne Rito Asia minor (Asia matin)
- 4) Cassander,Ne Rito Gris kod Makedonia mano eka wach ok o e matindo angwen nochopo kare kaluwe gi ndikono.

Koro waweno kako weche mokor chopo kar eyore ariyo mag pogruoge ang'wengo gin:

Egypt ,ma iluongo ni ruodh milambo rikeen e yo milambo mar Jerusalem.

Kod piny ruodh Syria ma iluongo ni ruodh Nyandwat. Ma en nyadwat mar Judea. En kamano nikech piny mogwedhi okalo ekinde pinye ariyogo.

To nikech Iweny mane gikedo ne en mar kawo piny Judea emomiyo koro siemogi ematindo si

"Roudh Misiri nobed go teko ,to achiel kuom jotend jolwenje nobed gi teko moloyo ,kendo nobed ruodh piny maduong.

Wasomo e historia ni Ruodh Ptoleny 1 miluongo ni soter, nobed matek, kendo en e mane ochako piny Misiri (Egypt) moingo kaka ne Alexander paro timo.

Achiel kuom jok mane otiyogo ,Seleucus nicator,bende nobed maratego. To e higa ma 312 BC .Rawe ruodh Ptolemy lieny omoko , ne otiyo gi thuolono mi okawo Syria , mi oketo diadem kaka Ruodh kanyo.

Matindo 6 wacho riyo .

Bang' higni moko achien, Ruodh Misiri nomi Roudh Siria nyare okendi mondo gitim koote winjruok . To winjruok gino ok nodag aming'a kendo .nyakoro gi jotichne mane odhi kode kaachiel gi nyathine kod chwore nonegi.

Chopo mar korno.

To higni 50, wachno notimore kamano adieri .kendo olere eyo machalo kamai

(i) jabend Syria,Ruodh Nyandwat (North) esechegi ne iluongo ni Antiochus II ma bende nongere ni Theos .chiege ne iluongo ni Laodice.ma ruler gi

Rawlinson's Ancient History page 251,

Tekone no nomiyo adongo elweny ok ptolemyphiladephus (Ruodh milambo) ehiga BC 260 ma be nogol eloch BC 252,enyombo ekinde Antiochus kod Bermic nyar Ptolemy's.

(ii) Wach moko wacho :Ngat monyoume biro yuogi ang'e kende ok obi medo bedo gi teko,bende ruodh ma rito pinye mag nyadwat mane biro nyuome ok bi bedo gi yeko mar rito piny .Ruodhi adekao lochgi ne biro rumo .koro wangi are kaka korni nochopo.

(iii) Rawlinsols History page 251 kod 252 way kama; " ka philadelphus notholen emane onyuome BC 247 ,Antiochus nokedo gi Bernice kendo okaw chiege kendo miluongo ni leodice mane ok mor gi lochne mi onego mondo wuode miluongo ni Selaucus (ii)okaw loch ehiga mar BC 246.... Bernice ne onegi kod Leodice chiege".

Ei muma ok nyalo yudo ka weche moko luongo nying ngato aching ,ma der gik moko duto....

PAGE 22 A

1. Mabiro timore endalo mabiro .78 ka isomo weche mad sigand piny to siemo maluongo weche mawuok emuma e wes ka wes .Kendo gichopo kare maonge kiawa.
2. We wangi matindo 7
" Bang'e watwe moro nomonj nomonj jolweny,kendo nodonj e dalagi mochiel motegno mi ologi."
3. Watne moro kat " achiel kuom joode," ma nyaka ne bed mana owadgi mane oningo bed Ruodh milambo mondo ochop kor .wach ni wayudo e buk mar sigana mar piny milambo ni Rawilinson 's wuok (P.252) :
 - (i) "ptolemy Eurgetus wuowi mar adek eo philadephus (P. 272) bang'e Bernice owadgi mane be jaodno.Nomongo Syria mondo ochulgo nek mane oneggo nyamingi Bernice kendo nokaw gimoro a mora.
4. Daniel II matindo aboro wacho ni Ruodh milambo ne biro mako wasumbni kendo kaw gik molos gi Silver kod Goldi

thigo epiny Misiri kendo ni obiro locho ndalo mang'eny moingo

Ruodh nyadwat ma eseche go ne en selencus II kendo bang' higni 0 ne odhi epiny Misiri kaka matindo 7 wacho ni. " obiro dongo nyaka Korka mach mar Ruodh milambo," Ptolemy III ne omedo dhi nyime,

- i. Nyaka ochopo kamach mar Syria , Seleucia , bath Antioch , log tich mar pinyno ne odok e piny Misiri ka oyaki gik mang'eny kuriwo gi kido 2,500 kod Nyiseche mawe Camyses ne okaw epiny Misiri e higa mar 526 B.C .Nomedo bedo gi loch nayaka higa mar 222 B.C .To Ruodh nyandwat, Selencus II notho e higa mar 226 B.C.

- ii. Yawuote ariyo nokawo loch tok thone mokwaongo ne en Selencus III, mane otiyo higni adek chakre 226 – 223 B.C. bang'e owadgi mane iluongo ne the Grant; mane otiyo ehiga 223 – 187 B.C. Owetegi nomonjo Misiri mondo gi duoko gik mane jo Misiri oyako kuomo wuongi .

iii. Ma yudore ekore matindo 10.

Bang'e yawuote noikore ne lweny, michok jolweny mangieny. Achiel kuongi nomwom ka ohula mi monji kend kwak kama lach nyaka chopi dala wasigu mochiel motegno.

iv. Kendo odhi nyime e matindo II .

Eka mirima nomako ruodh misiri, mi noked gi ruodh siria , kendo omak oganda ne maduong mar lweny.

v. Matindo 10 nochopo kane Antiochus The Great nochako okawo kendo log tichne, mane Selencia kendo okaw Siria duto nyaka Gaza kod Judea.

To bang'e achien , Ruodh Misiri miluongo Ptolemy IV (Philopater), ne ochum motegno moikore ne luwe kendo ne engi.

1. Jolweny 20,000 kunelo ne giloyo Antioch The Great. kendo gweno mochopo kor man e matindo 12. Ne onego jolweny afulu a par kend kaw Judea obed e bur Misiri to kata kamano, mano ne ok omiyo Misiri.

Obedo motegno nikech ne ooso winjruok e kinde gi jo Antiochus, piyo piyo mi ne ok ogurore motegno

mondi. mondo omor eloch moloyono eka ji du oluore. Matindo 12 wacho niya Bang'e shinga nomake nikech lochoneno, kendo nikech jolweny mangieny mosenogogo, to lochne ok ruodhi nyime.

2. Matindo 13 wacho niya,
Ruodh Siria nochak ochuk oganda Iweny maduong moloyo mane en go chon, kendo ka kinde ka ochopo maber, to noduog gi oganda ma Iwenyno, kod gilweny mathoth.
3. Bang' higni ma dirom 12, 205 B.C,
Ptolemy Philopator notho, kendo oweyo loch ne wuode matin noluongo ni Ptolemyepiphanes.Bange Antiochus bendo nochoko jolweny mangieny mi okedo kode moloye.
4. En bende ne oloso winjruok kod Philip jatend macadonia kod ruodhi mamoko ma gidhi gimonjo Misiri ma gichopo Phoenicia kod milambo mar Siria koa kuom ruodh milambo.Lwenyni nokonygi gi jo Yahudi moko.Josephus wacho ni jo Yahudi mangieny nokonyo Antiochus Iweny.Koro nagi ne kaka Nyasaye ma nyalo gik moko

duto nowacho wachni kendo ochopo kare.

" Endalogo , ji mang'ieny nodogi loch ruodh Misiri,kendo ,in jon moko nohero Iweny nong'any nikech Iweny moro ma giseneno ,to kata kama o nologi (matindo 14).

- A. Yie 150 m ndikogi e mumbi.
Akwayi ni ka iyie to mondo 150m wechegi e mumbi iwuon weche mane okorgi. Mondo omiwa yot kik wandik gi te.
- B. Matindo 15-16." piny maler " en piny Judea. Antiochus The Great nokawo Sidon elwet jo Misiri kendo ne ogolo chuny jo Misiri kuom Judea e Iweny mane iluongo ni Mount panium ,198 B.C bande Antiochus nokawo Judea.
- C. Matindo 17 – " jal motegno," e higa 198 B.C ,Antiochus noloso winjruok mar kend ekiny nyare kod Cleopatra cok Cleopatra mawe olocho 31 B.C .epiny Misiri cha) kod wuowi matin,Ptolemy epiphawes Ruodh milambo mane oparo ni ka otimo kamano to obiro kawo piny misiri :ma ne ok ochopo kare.
- D. Rawlinson page 254:wacho ni; coele – siria kid palestina nosingore ni nomiyo pinyno

- kaak chudo mar nyombo;
 Cleopatra ne en ok oyie gi
 chunye ma iyie nikelch ne en
 mana ojanja mar kaw piny
 misiri .
- E. Matindo 18-to Antiochus
 nokawo okang' machielo
 kendo otomo mondo okaw
 pinyno e higa 197 nyaka 196
 B.C. Echulni kod The nembe
 mag Asia minor .To Ruodh
 rumi, miluongo ni Lucius
 Cornelius Scipio Asiaticus
 nokedo kode kawo kuondeg
 elweny miluongo ni Iweny
 magnesia ,190.B.C.
- F. Matindo 19:Antiochus koro ne
 okedo mama pache epinye
 owuon mane ni gwenge mag
 ngwe kod podho chieng.Kendo
 ochako temo mondo olos
 mwandu e hekalu mar Belus,e
 piny elymais, eka nonege e
 higa mar 197 B.C .(wayude
 bende e puoj mar (Armstrong
 H.W. The middle East in
 prophecy .Worldwide church
 of God ,1972).
1. Buk mar Daniel ruodhni e
 higni mag 540 B.C .To
 wafwenye ni kor
 mang'ieny yudore e
 maduong II kendo gidulo
 ne gisechop.ji kata maok o
 hero weche mane oko
 osewingo ngato ni
- Alexander The Great kod
 Cleopatra kod gik mane
 gitimo gin gik ma weyudo
 ni muma nowuoyoe chon.
2. Jo skeptic kod jok
 mamokomaok oyie wacho
 ni buk mar Daniel nondik
 tok ka Iwenyego noseti
 more koro ok giyie adier ni
 ngato kata mama Nyasaye
 manyalo wacho gimoro ma
 chop otimre kare.
3. To Nyasaye muma nyalo
 tiyo gi jonabi mar wach
 more mabiro nyime kend
 ochopo notimre .
4. Wangi anew ach machielo
 mane opienji gi jayalo mar
 kama ne osiemoe weche
 mokor ma ne chopo kendo
 timore koriwo nyaka
 Alexander The Great.
5. Cyrus ,Ruodh Persia
 (i) Ranyis en ni cyrus mar
 Persian, jal mane
 okwongo telone
 ,piny mane odak e
 higni mag afulu
 auchiel
 B.C Siganda mar
 nyuol ondiki e ,"
 History of the time,"
 Sigana mag ndalo
 .Siganda chalo mana
 tuk nyithindo kendo
 kata ka ingeyo,"
 Herodoths, jandiko

- siganda e higa mag
 alufu abich B.C
 .nondiko wach moro
 ma wadhi ng'iyo awe
 :
- (ii) A styages, wuod
 cyaxerses, ruodh
 ,ruodh medes,me
 nigi nyako miluongo
 ni mandane .Ne en
 ng'at luoro omake ka
 noparo ni nyare biro
 nyuolo nyathi ma
 biro kawo lochne ka
 Asia te .To nodwaro
 ni mondo ageng'
 girua chalo kamano
 eyore duto.
- (iii) To kane Mandane ne
 onyuolo nyathi
 mokwuongo,
 Astyages nonyiso
 jatichne
 mogeno,miluongo ni
 Herpagus mondo
 onego nyathino.
- Herpagus no ok dwar
 timo kamano ,onego in
 bende nonyiso jal
 machalo miluongo ni
 Mitradates mondo ema
 otim mano .To
 Mitradates be kane
 owinjo wachno ni nyathi
 ma en ema onyuolo
 idwaro ni mondo onegi,
 ne okawo nyathino
 - mopidho ka opando
 nyaka obedo ja higni 10
 eka wachninofwenyore.
 - Kane kwargi Astyages
 ,mane en Ruodh koro
 novie ni mokawo
 nyakwareni e higa 558
 BC , nyaka 549 B.C
 ,kendo Cyrus nobedo
 ruodh e piny media te,
 kendo kawe ochopo
 548 B.C notelone nyaka
 Persia te bende nokaw
 nyaka Babulon e higa
 mar 539 B.C .Bende
 jatend Persia bende
 notelone Babulon.
 - Sigana ok nyalo bedo
 ma adieri kaok oyudore
 e muma.wachni wayudo
 ka wasomo.Isaya 44
 kod 45.
 - i. To Cyrus anyiso niya,
 "ibiro bedo
 jakwadha, kendo
 chik mundo ohak
 oger Jerusalem
 kendo, mi chak ket
 mise mag Hekalu
 kendo .(isaya 44:28)
 - 6. Isaya nondhino korni e higa
 alufu ariyo kapako cyrus
 nogolo chik ni mundo ger
 Hekalu mar nyasaye
 jerusalem .
 - i. Ruodh Nyasaye ma
 Nyasach polo

osemiyo loch kuom
 piny duto,kendo en
 owuon osechiko
 mondo a gerne
 Hekalu Jerusalem e
 piny Juda .Nyasaye
 nowacho ne (kuro)
 Cyrus ruodh Persia .

**7. Neye nyasaye noluongo
 nying cyrus kapo ne
 onyuole.**Noneno niya:

**1. Jachien ne ok nyalo ketho
 wachno ka ne kwargi ni
 mondo onege:**

- wayudo ni nyasaye bende
 ne oneno ni cyrus ne biro
 chako wach mar gerone
 Hekalu e gima ne otimore
 ;Nitiere moko bende
 mang'eny.

2. Rangeye ariyo moyaw

- Ruodh nyasaye wacho ni kuros
 (cyrus) ruodh moseyiero,niya
 ,” Asemako Iweti ma
 kurachwich mondo ogendni
 manie nyimi,kendo iketh
 teko mag ruodhi ma onge
 kata achiel ma nodong'
 kochiegi ,(Isaya 45:1)

**3. Isaya nokoro olo ni nyasaye ne
 biro miyo kuros (cyrus) teko
 mar loyo logo duto te mane e
 rito pinye . Kendo ni rangeye
 oriyogo ne biro kamano ma
 onge ng'at mane nyalo loyogi
 kata yawogi,ma Nyiso ni
 ruodh kuros (cyrus) ne oyudo**

yot mar kawo mier madongo(kendo loyogi).Naka Babulon
 bende .

**4. Dala mar Babulon mane ochiel
 motegno ,kane roudh Cyrus
 /Kuros odhi monje ,jo Babulon
 ne nyierogi anyiera.Nikech ne
 gisekonyore kanyo kuom higni
 mang'eny.**

**5. Gima ne obwogo jo Babulon
 ,ne gineno ka ,jolweny cyrus
 okowo .Bath Aora Euphrates
 ma en yo maduong mochamo
 dha rangach mar dalano .cyrus
 bende ne rigi jo bentre mane
 odonje ling ling nyaka
 edalano ma kane ogik gotieno
 ,to ne giloro tho rangach .Ne
 jo Iweny mag cyrus odonjo
 Babulon gi rangaye ,ariyo
 mochiko ya aora kendo ne
 gibwogogi ahigni.ma chopo
 kar mar rangeye ariyo ma..**

**Olernwa e Daniel gi, madong'
 wayudo kendo mamoko ee siganani.
 Loch mar Alexander**

**i. Wach mar ariyo en mar ker
 mar Alexander ruodh
 makedonia (Macedon), ma
 bende nong'ere na
 Alexander The Great en
 mane okwongo bedo ruodh
 Greaco - Macedonia
 kawe Philip wuogi otho e
 higa 336 B.C,oloyo jo Greek
 ma omedo locho e wig
 kane en ja higni 20 kendo.**

- ii. Bang' higni ariyo nowinjo Asia
 gi jolweny aching 30,000
 kad mago ma tiyo gi farese
 5,000.kendo jo Persia gi
 lweny matek mawe iluongo
 ni Granicus.kendo duo
 mar apr ,333 B.C .Ne
 ochako omonjo ruodh
 Darius III, ruodh Persia
 mane nigi jolweny moling
 ngadi 10, Lwenyni nokawo
 ndalo mang'eny to kata
 kamano, Alexander to ne
 oloyo elwenyni mane
 iluongo ni Arbela tarik 1,
 10,331B.C.kata obedo ni
 Darus III ne nigi jolweny
 mohingo million
 Achiel.
- iii. Wuowi matin ni nomed dhi
 nyime nyaka ochopo aora
 Indus. Notuo ni otho
 kopokocho higni 34 ,bang
 ka osebedo eloch kuom
 higni 13, kende,
- iv. Koro mar jail yudore e Daniel
 8.kod II .kendo sigande
 moko wacho ni,moro
 nothinyore kawuok yo
 podho chieng karingo
 matek ma tiend ok mul
 piny .ne en gi thing achiel
 marabut e pat wang'e
 .Kane ochopo but in man gi
 bunge ariyo mane aseneno
 a kochung e bath aora cha,
- ne omwamore kuome gi
 tekone duto.
- v. "Tung' achiel no" ne siemo
 Alexander (Ruodh
 mokwongo mar Greca
 matindo 21) ng'a mane
 oloyo "Yim" cha Ruodh.
 Ruodh Persia matindo 20
 Alexander bende owuo kuome e
 Daniel 11:3-4:
1. Weche mane Daniel okoro, e
 higni mag alufu B.C ma
 nochopo kuom Alexander ne
 okaw higni alufu ariyo mondo
 ni ne gichop kare e higni mag
 alufu ang'weny B.C.
 Jo Yahudi Oriti.
 - Gima nyalo moro ng'ato e
 ekorni enii Jerusalem, kod
 joge ne ok monji .Alexander
 ne ochike yimbo .mar
 milambo,tok kobekawo
 Syria.Ne okelo Jerusalem
 kendo ochiko yor tho nam
 mar Gaza mane okaw e higni
 332 B.C.Bange nochomo
 Jerusalem.
 Jerusalem notelne gi ja
 yahudi ma niluongo ni
 Jaddua, mane en Jadolo.
 Jadoloni ne owinjore gi
 ruodh Darus mar Persia ni ok
 gibi Rethore kode. To ma
 nowango I Alexander.
 Kawe Alexander, nosekawo
 Gaza, nochiko Jerusalem to
 Jaddua, jadolo ka nowinjo

wachno ne chune
ochandore ni en ebwo
chandruok kendo ne ok
ong'eyo kaka ne onyal
room gi jo makedonia
nikech ruodhe ne ok morgi
kaka ne chune ok owinj
dwaroni .wewegi wayudi e
Jerusalem , Ant ,Book xi
,chapter viii. Section 4

Jaddua ne koro onyiso jogi
mondo olem kendo otimre
Nyasaye misango. kendo
nyasaye onyise elek kaka
odhi room gi Alexander kod
jolwenje kendo ma ekaka ne
giromo.

Kane Alexander oneno ji
man'eny ka orwako lewni
ma rachere ka jadolo to
orwako lewni ma rabuor to
jadolo maduong to arwakore
gi law mar dolo gi ogute
molos gi dhahabu, nying
nyasaye bende ondhi e wiye,
ne odhi irgi kende kendo
omiyo nyingno mor ka
mokwango ogoyo salute
enyim jadolo maduong'.

Alexander beng' nowacho
niya:

"ne aneno ng'at ni elk kaka
owrakore ni ka an Dios e
piny Makedonia, ka are a
penje kaka anyaloloyo
kendo telone piny Asia

.Nyisa ane kaok ideko...
Bang'e ne gikelone Buk mar
Daniel kaka ne Daniel oneno
efweny ni Achiel kuom jo
Greek ne dhi loyo piny Persia
.Ne oneno ni mano wuoyo
kuome .(ibid section 5).

Bang' mano, Alexander
nowuoyo maber gi jo yahudi.
wachni chopo wa e wach
moro ni kare nyasaye nyalo
chopo kor mare eyo ma ji ok
par.

Wach ma wadhi mogik en
mar Antiochus epiny pi
phanes.

Bang' tho mar Alexander,
pinyno nopogore ng'adi
ang'wen (Daniel
7:6,8:8,22,11:4) Achiel
kuomgi ne en Syria. Ma e
gima Daniel nowacho koa
Antiochus.

Bange' tung' moro matin o
notwi, kawuok achiel kuom
tunge ang'wengo. No-nyiso
tekone, kochiko yo milambo
gi yo wuok chieng'kod yo
piny maber mar Israel. Ne
odok motegno momonjo
ogend Iweny mag polo,
tiende ni sulue, kendo ne
owito moko kuomgi piny,
munyono. To bende nopiem
gi jotend ogend Iweny mag
polo, ni jatelono ogik, kendo

omiyo lemo mar Hekalu bende ogik. Kar timo misegni mane mi itimo polo, to richo ema ne timo, mi dinin maradiera ne owito kucha. Tungno notimo gimoro a moramodwaro.

Korni to ne ochopo eyo malit karne Antiochus no kawo Jerusalem kod Hekalu. Ne ochungo timo misegni mane itimo pile kendo oketo lamo nyiseche ne jo yahudi. ma e kaka ne oketogi.

Ne oketo ni ka nga'at orito sabbato kata otero nyathi ma wuowi nyang to ne imiyé kum mar tho. mon mane ogudi koteró nyithindgi nyangu, ne igurogi kendo nyithigi gigo ne itwego engutgi koliero. misegni mane itimo pile bende norumo. Altar mar nyaye mane iluongo ni Olympian zeus oger ewi mane itimo misango. Kweth mag nguruwe ne iyang'o lichinjo kanyo kendo ringagi ema ne itimogo misango. Kamale mar kamala ne okirie mor anguro.

Aluoro. Mare ne olil kod much anguro.

Wayudo wechegi e (Ancient History ni Bbile light, Miller, P.21)

Kindeni koro ndalogo mag jo Israel kata Juda ma ji ne iyango kendo chwako karaya maliet to Antiochus owuon ne ochopo nyaka kuma ler mar kama ler mar Nyasaye ei Hekalu kend okawo gima ne olos gi goldi. Ne ogero kendo mar misango amr jo Greek. Chieng tarik 25,12,167; ewi kendo mane itamone Nyasaye misango wach ni wayudo The New Bible Dictionary, article. Antiochus").

Mogik Judas ja macedonia, kod owetene kod jo yahudi ne ochako okawo kendoJurusalem bang' higni adek bang'e ne giluoko Hekalu maler mi gichako gidwoko kendo lamo Nyasaye mangima.

Koro wayudo ni koro mar Daniel 8:9-12. en gima notimore ekinde Antiochus ma ne tipo mar gima dui timore malich nolingo mano endalo mag giko, ma koro wantiegi.

Koro Masiemo Kendo ma Kauuononi.

Weche adekgo nyisawa ni Nyasaye ong'eyo e ndalo giko mana echakruone to be nyisawa ni nyasaye nyaka chop gima owacho.

Buge mang'eny mosendiki nyisowa mana gik ma timore. Nitie ma nyisowa weche mane ochopo kuom Kristo kende, moko kuom Johana, Ja Batiso, Judas Ja Iscariot kod Jomoko mang'eny Podho mar Israel kod Juda .Bende nokor migepe mang'eny kuom isaya, Jeremias kod mamoko. Chopo mar singo mane osingo Abraham kod kothe ema koro oningo wang'i.

Kaka nodwokne jo yahudi Judea e higno mag alufu auchiel B.C kendo e gedo mar.

Hekalu kod. podho mar Jerusalem A.D 70 gin koro madongo ma osechopo .Biro kendo potho mar Babulon masani bende en koro mane machiel.

Moloyo koro mane osechopo, koro sani weche mane okor koro chopo endalogi.

Potho mar nyithind Israel mag ringruok ka bathgi moko gin (Britain kod United States) bende chiegni chopo. Ma bende en gima ne okor endalo mag musa (Tim Jolawi 26 kod Rapar mar chik 28) Podhoni biro chopowa

etwech ma muma wuoyoe ka wacho ni endalo chandruok mar joka jakobo. kata msiar maduongo hie. bang'e ranyisi nowe e kor plo, kae to poya nono yesu Krsito nothinyu. Apoya nono bangi ranyisogo, ochieng ruoth ma ne duok Yesu Krsito mar ariyo kaka Ruodh kendo jadolo mar Jodolo nochopo .weche mokor bende wacho ni nyasaye dhi loso yo ma maka yie kendo otimo kinde nyaka giko momokwan kaka "joma kare" biro tonygo (Luka :21:36).

Dwarore ni mondo watim duore mar wuonwa. ka watimo tije mana monyisowa ni mondo watim, ka wapuodhore e ngima kaachielkod jomoko bende moselocco, mondo wabi wayud duong' kaka," kanisa maler", ma onge gi mbala kata chuodho .(Jo Efeso 5:27).

Ka watimo kamano to wabiro yudo yor tony kend wabiro chung' e nyim wuod dhano (kochopo kor ma Nyasaye osewacho kuom skeptie. (Good News magazine, December 1980).

Wach mar ariyo okor lwenje
Gima omiyo ji ok yiegi kor
mag mama en ni ji okopo
(cha kod duoko mar ngima
dhano.

Chalo ka gima weche mokor
ok donjne ji mangieny. To
mak mana wechegsiemo
joricho nikech nyasaye iye
wang gi richo man e piny –
Nyasaye ong'eyo kaka wadak
molojowa. wechegi nyisoni
Nyasaye siemo piny nikech,
piny koro oseng'anyo kendo
Ioso lochne kende owuon.
Kende LOSO CITIKENE
OWUON MOGWENYORE GI
MAG NYASAYE KOD LOCHNE.
Wabiron yudo kumgi ka ok
wadewo ni weche mokor gin
weche ma nyiso ni Nyasaye
en ng'a kendo kendo ondikigi
ka siemo kaka dhano chalo.

**Magi emoko kuom weche
mokor:**

1. Jo rumi 3:16 kod ndiko mamoko man e mama gin weche mokor. To giwacho nang'a?
- Kwan awe duoko mag YORE MA DHANO ODAKIE.be piny ngima nigi chandruok kawuono?
(som somo mar 1, Gima miyo piny nigi chandruok, weche makor amg mama

ma due mar achiel –
Adek,2014, PP 17-19).

2. Wangi ane matindo 15 kadhi nyaka eshlago abich.
3. Muma wacho nang'o kuom dwarz ma dhano dwarogo mondo oke sirikal achiel ebwo piny ngima mondo gikel KWE ka ok gingi'yo dwarz mar Nyasaye ma Nyaka mane? Matindo 17: som Jeremia 6:13-15, Jo Rumi 3:13-18, Isaya 59:8, Ezekiel 7:25 – 26 kod 1 Jo Thessalonika 5: 2- 6.
4. Ng'a ma wacho ni en gi teko mar kelo kwe Isaya 45:7.
5. Be ndikogi nyisowa ratiro ni NYASAYE KENDE E MA NYALO KELO KWE E BWO PINY NGIMA: -
¿Kendo ni dhano ok nyal kelo kwe epiny ka onge fwenyruok amr ng'at ma nyaka nene?
6. ¿Be ji mangieny ngiyo osefwenyo ni weche mokrgi, mondiki gi gin adiera? To be ji mangieny oyie kuom ndikogi kendo ni gihulo gima giwachono adiera: Ere kaka inyalo ngieyo ni ji mangienym ok oyie.
Kuom gima nyasaye wacho endikogi. ¿To be giparo ni gin kendgi giwegi ginyalo ginyalo kelo kwe e piny?
7. Be ndikogi nondikgi e higni 1940 nyaka 2,700 mokalo. ka

ginyisowa ni jal ma wacho ni
en emane ochiwo muche
mondikgo muma NONG'EYO
GIMA BIRO TIMORE NE
DHANO ENDALO GIKO kakalo
kuom yore mag dhano kod
dwarone? Ka idwaro mondo I
yud chenro ma weche mokor
mawuok e muma pile pile to
inyalo yudoge

www.cogwriter.com/news be
Nyasaye a chakruok kaka
sigand piny ne, biro bedo
kendo gik ma waneno
katimoregi? Juda 14-15 .be
enoka ne en Janabi? Ang'o ma
ne wachako kawaluongere
kuom tich ma Janabi? Enoka
bende nosiemo " joricho
"nikech ne gikelo chike? Richo
en Ang'o.1 Johana 3:4 be
enoka nofwenyo ni Ruodh
polo gi piny ne nyaka nyis piny
ni timbene richo Juda 14-15.

8. Be ji mangieny oyie kuom
nyasaye?

Be iparo ni yore mag piny
nyalo kelo kwe kod dembruok
ne pinje?

9. Wangi ane wachni:

Kinde lwenje ne okor e
muma higni gama gi goma
mosekalo.

Yesu nokoro ni ndalo mag
giko biro chalo mana kaka
ndalo noa. Kaka ndalogo ne
gi lwenje eka ne biro bede

endalo giko. (Luka 17: 26,
chakruok 6:5,11.

Jaote Paulo bende
nosiemowa ni, To ng'e
malong'o ni kinde mag
chandruok nobedie endalo
mag giko (2 Timotheo 3:1) .
wachni nyiso gik mangieny
moloyo kaka ng'ato nyalo
pare.

Losuru ni joga nyoroche
nikech nek opong'o piny.
kendo mier otimo mahundu
lilo. (Ezekiel 7:23).

10. Weche mokor siemo mana
ndalo mag giko ma piny
nopong' gi jok ma okorito
chike mag Nyasaye,jo
mahundu,kod juma o
oherero,Piny ma opong'mana
gi timbe maricho nokere epiny
ngima ,lweny kamaro a mora,
kod nek nikech roho mar
jochiende, nopong ji ni mane
en e ja nek a chandruok (Johana 8:44) wadak endalogo.
Dhano ok nyal kelo kusee
piny, to mak mana Nyasaye
kendo e ma nyalo.

11.Kaka timbe maricho mag
jochiende medore e piny,
lwenje kod mahundu biro
medore mang'ieny kaka
obedo ni dhano temo mundo
okel kwe kamano. Lwenje pod
obiyo man medore ameda.
Dhano temo kelo kwe to kata

kamano Iwenje e ma medore. Jachien ema pod en Nyasach pinyin 11 jokorintho 4:4) stume K: wacho ni, ere kaka wanyalo chungo Iweny ;e buge mar; Good news magazines ,December 1985).

12. Masira maduong hie kuro eka biro!

Nek malich kokalo kuom ribom ochik e pinje mag ugwe madiere. (middle East) jo lonj siemo," pinje ma chiwo Iwedo ne jo mahundu," ma to biro chopo kodwa kanye?

Jo ma hundu medore e piny kata obedo ni sirikande mag piny kod jo ohala temo ni mondo othirgi. Ka wangiy jo ohala.jo mahundu ne kwalo banks,teko ji ,neko,bende gi uso yedhema meroji ma ok oyiego kad gik mamako ,to kwonde ma igoyoe Arambe ok nen – gie joma hundugo pod loso mana yore ma moko ka gimanyo jok ma miyo gi Iwedo mondo gibedo gi teko mao timo madongo ka gipujore Iweny , kendo gibedo gi gige Iweny kod pesa.

1. Eyo machielo, jok ma miyogi Iwedo gin mama sirikal mako

ma oseyudi ni ema Konyogi. eyorni ema sirkal moko tiyogo kuom monjo jowetegi e yo ma ok. ong'ere kendo mayot ma ok gitio gi pesa mang'eny.

2. Pinje makonyo jo mahundu gi osemiyo gibedo gi teko mao timo gik maricho maloyo.mokwongo ,gi Iweny ma gin go richokendo tekregi ng'eny ahinya Kendo mbom ginyalo or ma muoch kamoro kokalo kuom rimo (ekor yamo) maloto cocktails bende giseloso ;ma nyiso ni gin gi " Rocket propelled Grenades , " mamiyo onyalo ringo ekar yamo,bende giseloso.To pesa man'eny kod gi Iweny mang'eny pod iloso Koro jogi medo jiwo dwarogi kendo koro " mahundu maduong' koro medo mana biro ,somo plain Truth,May 1984).

3. Wang' ane mumo koro.

Ligangla noneggi ka gin oko, kendo ka gin ei udi, mi nyithindo nodong' kiye kendo mondgi nodok mond liete... (Rapar mar chik 32: 25).

Yaye, wuod dhano, ywagi kend chur, ni mar lingangla biro nego joga Israel kaachiel gi jotend gi duto. kuom mano tang' Iweti 'ka chunyi lit. (Ezekiel 21:12) kendo ok

useyie mondo
 maseng'adonu, mutimo
 marach
 Omiyo ka oyudo chandruok,
 to ananyieru anyiero.
 E e, anajaru ajara ka masira
 obiro kuom u ka koth
 maduong' mokelonu
 thangruok gi rem malit.
 (Ngeche 1:25-27).

Unubed kuluoro idho kuonde
 moting'ore kendo wuok
 nobednu Iweny.) (Ekleiates
 12:5).

1. Eseche ma Josiasa, jo lendo kod jotelo ma moko ok oyieweche mag muma, Adier en ni jok moyie kuom muma to ong'eyo ni gigi duto Iweny gi nokor e muma.
2. Waseneno kako yiero medore ameda e higni amg 2015 kod 2016, Iwenjego nokoro!
3. Olero ni! jweche mokor DWARO MAR NYASAYE mondo jo atheist kod jo agnostic oyie!
4. Jo SKEPTIC kod JOMA OK OYIE NYALO MANA WACHO NI NYASAYE MANA KA GIKELO KWE EPINY NE DHANO. To neon mar dhano wacho ni ni bang' hingi alufu ariyo mokalo, pinje duto osechayo weche mokor mawuok e muma kendo gitemo loso kwe mawinjore. (muam wuoyo

kuomgi ni gibiro lemo kelo
 kwe e pinje mag Ugwe
 madiere (Middle East) mag
 higni matin to dwachgi ne biro
 kethore bang'e kinde manok
 kendo bang'e Iweny nobed
 mager(Daniel 9:27,ef :Daniel
 11:31- 44).

5. Ma nyisowa malongo ni gima muma owacho nyoka chop kare .TO PINY OK DEW GIK MA GINENO. To kata kamano jo ma medo gi kiawa nyalo ng'eyo gik malumore e piny kuom sigand pinyin kendo dhano ema ondiko gi – to ji adi moseye wachni?.
6. Weche mokor wuoyo kuom higni mang'eny. MA DHANO ADHANA OK NYAL WACHO! Pinje oseketo jolweny mangeny kendo giseluyo gi pesa mang'eyo, kendo gisekedho thuologi mang'eny mondo gikel kwe ma nyasaye osewacho ni dhano ok nyal kelo.
 To kata kamano ma ma wabiro neno eseche ma Ruoth Nyasaye biro.
FWENYORE KENDO DUNJORE MONDO OGENG' KETHRUOK KOD JO LWENY MONDO OKELNWA KWE MOGIK EPINYNI.
7. Jo Atheist kod jo agnostic bende kono penjore ni ng'a

ma biro nen odiochiengno!
Puonj duto te mawuok e
muma ochung' kendo ote
more gi...

Weche mokor ma nyasaye
osechiwo onge dhano ma
nyalo geng'e.
Kanisa nyasaye ema chopo
weche mokor.

To kaka man jo skeptic bende
wacho ni nenora ni muma
wuoto mana kuomgik ma koro
timore e ndalogi mag higni
alufu 19. Emomiyo giwacho ni,
“GIMORO AMORA MA MUMA
WACHO NI OBIRO GERO NI OK
NYALRE NIKECH EN GIMA
GILOSO E HIGNI MICHE
MOKO.”

To kata kamano wan gi ranyisi
ni gik mane jog reek ondiko e
muma manyien e higni alifu
ariyo mokalo gin kaka
nondikgi.

Ang'o ne Yesu owacho ni
biro timore ne kanisa ne? be
ne obiro bedo maduong',
mong'ere kendo min kanisa
ma biro wuok kuome kaka
nyithinde? B kanisane no ne
biro bedo ma nigi puonj
moko maok ong'ere kod
riwore gi dinde mang'enya
ma nigi gwenyruok kuom
puonjruok?

Ka de ni Yesu ngima kawuono
kend ochung kuom gik mane
owacho kuom kanisane, de
wayudo ni weche KORGO
CHOPO kare kuom kanisane
kendo magi e ranyisi.

1. Be yesu nolemo mowacho
ni kanisane biro bedo
achiel riwuore mana kaka
wuor kod kristo nie e
achiel. Johana 17:20-23,11.
Be wuoro ne winjo yesu.

Plero ni: Nyasaye manyalo
gik moko duto osebedo ka
winjo kwayo mao yesu Kristo
kuom higni 1900 mosekalo.
Kanisa mar Nyasaye adier –
ma Yesu Kristo nogero – nitie
kawuono kaka RIWRUOK
ACIEL MANGI KWE kendo
osenyuole kuom Roho bende
en ema omed gero ringer
Kristo. (som bugwa mogik ni
CONTINUING HISTORY OF
THE CHURCH OF GOD mondo
iyud puonjruok mang'enya.

2. Ang'o momiyo sani nitiere
dinde mang'enya? ka
Nyasaye adier duoko
kwayo mar yesu to ang'o
momiyo nitiere.

Kanise mopogore opogore –
to giduto ok gipuojn
machalre bende dinde gi gin
kanyakla gi kanisa achiel
mane Yesu owuoyoe kuome.

To be gin kaka kanise Nyasaye? To be, Kanise gi moko kuomgi OMAKORE GI PINYI? To bende gihero jo Siasa? Bende gidhi kaka piny dhi? To be kanise mar Yesu ne gbiro BEDO KAACHIEL GI TIMBE MAG PINYNI KOD YORENE? Johana 17:14-16.

3. To pogruoni oa kanye? Jok mawuondore ni gin Kanisa mag Kristo gi noa kanye? Bende Yesu nomacho ni jopuonj mag miraimbo nodonj LING'LING e Kanisa? mathayo 7:15. To Petro bende nosiemo ji kuom jopuonj mag miriambo mane biro donjo e kanisa ling'ling ka ji ok ong'eyo mondo oketu puonj mar adiera 2 Petro 2: 1-3. To bende ne gidonjo e kanisa endalo mag Juda? Juda 3:4. To be noriembgi oko endalo mag Johana? 1 Johana 2:18-19. Muma ne ok gin achiel kuom Kanisa mar adiera ma Yesu nochako!!.

Ang'o mane otimore e kanisa mokwongo mane okelo dinde ma koro waneno sani gi?

Wan gi buk mosepuonjo punjgi kendo olerogi: iluonge ni (Continuing History of The Church of God (sigand Kanisa madhi nyime(puonj gi

yudore www.ccog.org) moko bende walero pinyin . Yesu nopusonjo ni kanisa mar adiera, en kweth matin " (Luka 12:32) kendo piny ochaye (Mathayo 10:22) kendo misando (Mathayo 10:23) kendo ne opusonjo I ji manok /matin e ma biro luwo yo madhi engima. (Mathayo 7:14;20:16) Jaote Juda nondiko ni Jomaler tin/nok(Juda 14).To Jaote Paulo to ne kweth matinno ni joma odong'(jo Rumi:11:5).

4. Higni mag alufu achiel mokwongo, ne nitie janbi moro mar mirambo, ma nyinge Mariko (ok mariko ma ndiko muma,

1. Ma en machielo mopogore gi mane ondiko muma) Ne owoodho kolando wachkendo opusonjo ataro kuom wach mawuok e muam kama ne iluonge ni Alexandria.Alexandria en achiel kuom bombe madongo mag telo mar Rumi .kendo kanyo nigi teko a hinga kuom loch mar Greco-Roman .Nying madong' moluor

nowuok, e barupe mag barnabus mag miriambo nowuok kuom Alexandria e higni mag alufu ariyo ‘ ariyo’ kendo ne ondiko weche moko ni owuok emuma ngi’ matindo 10:12) Ehigni mag alufu ariyogo ema ne okelo puonj mar miriambo mar Valentinus kod Basilides e boma mar Alexandria. Ehigni mag alufu adek, koro mar (cf Isaya 47) ne otigo eyo marach kendo puonj ma marijan. Nochopo ne ji mang’eny.

2. Epiny Rumi joma ne lamo mithra nomedore kendo ji mang’eny nondonjoe to bende ne nitiere jok mane oyie kuom muma. omiyo dinde ariyogo ne yware (mano ekaka joluo mithra bende nobedie? Mithra ne e nyasache. Mawuowi marie no mane okie nyasaye lam. Jogi ne wacho ni oningo negi te jok mane oyie kuom kristo e higni mag alufu ang’wen.
3. Kane ogik e higni mag alufu 18, ja sigana

mliuongo ni E. Gibbon, around 135 AD .Jok mane oyie kuom Kristo Jerusalem, noyiero ja Latin miluongo Marcus mondo obed jatendgi ,to ng’atno nopusunjogi ni mondo gigwenyore gi chike mag Nyasaye (ma gibbon ne luongogi ni “ chike mag Musa”) .mondo omor Jatend jorumi miluongo ni Hadrian .chikego chalo gi mag jo Rumi ma korosani omako oiny ng’ima.

4. Puonj machalo kamano ji mang’eny noyiego (en puonj machalo gi mane Simon Magus mane ja marcion kod montanus) kendo puonjno noloko pach jok mane ma Valentino mane chak puonji Alexandria nochopo rumi kod kuonde mamako mi ne gichako puonje sigendni magi giveg. To wuoro wacho ni puonjni jok mane odak epiny mag Asia mionr, kane obernegi puonjno to jatend gi nodagi yie bag higni

mang'eny. Kochakore e higni ma alufu ariyo.

1. Jo ji mang'eny ne ok odew puonj mane kanisa mane ni Rumi kod Alexandria.
2. Jogi noyie mondo oruak puonj mag sigendni ma piny e kanisa mondo ne giywa ogendni oriware kodgi. Wangi ane gima ja nonre wacho.
3. Jogi ne wuondore gi nyng kristo to puonjgi ne ok en mar kristo.

Puonkgi nopolore nyadi piero abich ma gin puonj mane ochopo Basilidian, Valentinians, The Marcionites To jogi ne tingre malo kokalo kuo bishobe gi kod dinde gi kaluwore ni ne gi joma osomo kaka Dakteche (Ajwoke kod) kod joma ne ochiwore tho nikech puonj ang'wen mag miriambo mane giyudo kuom kanisa mane ogwenyore gi puonj Joote. Puonj amg miriambo gi ne landore piyo kendo ji ne rwakogi. ne gichopo Asia kod Egypt kendo ne giwacho ni gin ebwo

Rumi bende puonjgi nochopo nyaka epiny wagunda .to magi duto notimore e higni mag alufu ariyo.

4. Ogendini mane wachni ochoponegi,ne gin jok mane ok oyie kuom mag musa, omiyo ne giyudo thuolo mar riware kod dinde mar Jo Kristo many'eny to kata kamano puonjgo ne ok gin fwenyruok mane oa kuom Kristo kendo yie margi e mane giborogo .Puonj ogendni go ne omed jiw kendo obedogi teko am koro gin mane jok mane ting'ere malo nikech wasikgi.(weche gi wayudo koa " Gibbon E. Decline and Fall of the Roman Empire , volume III, Chapter xxvii ca .1776 – 1788).

5. Ok wayie konchiel gi gima Gibbon wacho nikech thuolo emane Kanisa bende noyudore thuolo mar yalo. To sechegi bende emane Kanisa man Greco – Roman.

Koyudo thulo mar landore mi gin ema ne gibedo mang'eny ekinde dinde mamako mana.

- a) Kaka Gibbon nondiko kendo,
 - b) Kabon obedo ni ji mang'eny osemako kit lemo mayore ma giluongo ni puonj mar jo - kristo to ok oningi obed kamano. To ma chopo mana achiel kuom mane Nehemia okoro.

Nopuodho ji kuom gi moko duto moa e pinje mamako (Nehemia 13: 30).
 - c) Adier jo Kristo e higni mag alufu achiel ne ok ongiyo gima Nehemia nowuoyoe mi ne girwako timbe mag ogendni obed kaka achiel kuom yie margi. To Yesu kristo nosiemowa kuom lemo kaka joma okia Nyasaye. (Mathayo 6:7) Jo Kristo ok onengo bed gi "roho" mar piny kata hera mar piny. (1 Johana 2:15).
 - d) Kata obedo ni muma siemo jo Nyasaye kuom gik ma kamagus to magi nomedo mana dhinyime e higni mag a lufu ariyo. Kendo nochako sikul ma ipuonje miriambogo Alexander, kendo notelne gi clement ja Alexndria bang'e origen ma puonjne aywayo jo kristo mang'eny moriware gi Greco- Roman. To kata kamano puonj mang'eny mane ipuonjo e skundno ok gin puonj mabeyo mag jo Kristo. mane jo Katholik okowo kaachiel kod dinde mamako mane owuok kuome ma wacho ni gin Jo kristo.
 - e) Olero ni: Muma siemowa Kuom "JOWUONG" mane odoyo ling'ling ei Kanisa KA GIWUODORE.Gidembore mana ka gima gi nyirombe .
 - f) Ondiegi morwakore gi lep rombe ne odonjo e kanisa mar adier, bang'e gitelo kendo GIKELO PUONJ mag nyiseche mag babulon mana ka gima en mar Nyasye kendo chike kod timbegi mana mochalo ni ma ne e kanisa mar adiera ma Kristo. Ma en gima ne okor ni puonj mg nyiseche ne ibiro puonj ka gimakore gi nying Kristo mondo gitim mana timbegi mag nyisechegigo.
1. Joote Paulo nowachonegi ni adier mag gin mana jalup satan /jachien (2 Jo korintho 11:14 – 15) kendo gitimore mana ni gin joote mag Kristo ,to kare gin joote mag miriambo.(matindo 13).
 2. Kane Juda ndiko e higni mag 67 AD, ne gisedondo ling'ling' gi puonjgi go kendo gi wuondore ka giloko NG'WONO chike nyasaye (JUDA 4). Jakobo kod petro nondiko kuom wach

mag kwedo chike Nyasaye. Jaoote Johana kane ne ondiko ehigni mag 90 AD. eseche mane jo Miriambogi odonjo e kanisa kendo ndachgi nolala ne ok gi e achiel kod Kanisa Nyasaye. Koro sani giwacho ni gin ema gidwaro kelo dinde obed riwruok achiel ni mano e lamo mar adieri, To kata kamano jogi ok gi achiel kuom KANISA MAR ADIERA MAR Nyasaye mane Kristo achako (Johana 2:19).

3. Bende piny duto noyie kwinjo weche mag miriambogo kod sigendni mag jpuonj mag miriambogo kar winjo adiera mar Nyasaye? (1 Johana 4:5) To ma bende timore endalogi?
4. Be yesu nowacho ni ji mang'eny maok matin ne ibiro wuondi kawounoni? Mathayo 24:45, kod mariko 13:5-6. To Luka 21:8. Wacho

nang'o? Be ji mang'eny Koso matin mane biro yudo kwe machopo engim mosiko? mathayo 7:13-14. Ma be nyiso ni ji mang'eny mowacho ni gin jo kristo gin jo kanisa Nyasaye mar adiera. Be muma wacho ni Jo kristo mang'eny osewuondi gi Babulon wuondore ni gin dinde maluongore kendo tiyo gi nying Kristo?

5. Olero ni yesu nopuonjni jonabi kod jopuonj mag miriambo – kod kanisa ma ok mar adiera ma bende wuondore kendotiyo gi nying Kristo nowuogi to kata kamano gidagi puonj mane yesu okelo koa e polo.
6. Ma nyiso malong'o ng'eyo adiera olal kendo onge e piny to kata kamano kanisa Nyasaye to pod ni kode. Nikech Kanisa Nyasaye kendo e ma

pod orito adiera
mare kendo puonjo.

Kanisa no ema pod ochiwore
ne kaachiel gi joge ebwo
puonj kod teko mar Kristo.

1. Kata obedo ni piny ne
ogweny adiera to ginye
kuom NYING Kristo. To
ma bende e gima yesu
nowacho ni kanisane ne
biro yalo injili mar biro
endalo mag giko?(
mathayo 24:14).
2. Be kanisa nyasaye,
(madhi nyime) kanisa
Nyasaye kochakore e lug
tichne ma ni California
yalо injili ni?

Be kanisa yesu nigi imiyo
Iwedo gi sirikal mar piny
Koso en mana gi teko “
matin” kendo kuom, “much
Nyasaye, motiyogo “
MARIEK” eyo malach mondo
oland siem mar kristo ne
piny ngima, (Fweny 3:8).

Olero: bedo ni kanisa Nyasaye
ma yalo adiera pod nitiere,
nyiso ni kare Nyasaye nitie.

Magi gin achiel kuom mane
Yesu owacho ni biro timore
ne Kanisane, timore
kawuono. To piny koro ochik
itgi ne sigendni kod mag piny
mamorgi mana kaka Yesu
nowacho.

Nonro nyiso malongo ni ne
nitiere grube ariyo mane
moro ka moro owacho ni
oyie kuom Kristo e higni mag
alufu a riyo /adek /nyaka
ang'wen.

Mokwongo ne en koriwo
Gre- roman (orthodox kod
Roman Katholik) mane
luong'ore ni “ jomaler”, kaka
polycark mane wuok
Smyrna, Thraseas mar Nepas
ma North afrika. Jogi ne
puonjo ni Pasaka en tarik 14,
ne gikwedo ringo ma ok ler,
puonj maler mawuok
emuma manyien, ne ok giyie
ni ng'ato inyalo ndik e lweny
kaachiel gi puonj mawuok
emuma. duto ne girwako
kendo giyalo injili mar adier.

- (i) Mar ariyo en mane
onego ji mang'eng
kendo osando
jomoko. Jogi noriwo
puonj kod
miriambo, giruako
weche mag tugo ko
miel, lama Mithra
kod tamere weche
moko mane ondike
muma.
- (ii) Grube ariyogo ne
nitiere e higni mag
alufu ariyo, adek
kod Ang'wen.

Makwongo ne
omedo bedo
maduong to mar
ariyo ne adek matin
kendo ji ne nokie
nokech sand kod
nek .(Som bugwa
mondiki ni Sigand
kanisa madhi nyime
).

(Continue History of
The Church of God)

(iii) Grube ariyogo
(kakalo kuom bedegi
mang'eny pod nitie
nyaka chil kawuono.

(iv) Giduto gin tierie
nyaka kawuononi.
Achiel en (Greco –
Roman ma Puonj mi
dinde te oloa
kuome. machalo en
(kanisa Nyasaye mar
Adier). mag puonji
ni achiel kuomgi
emane puonjo
adiera. Kendo
nowuok kuom
mano.

Be Yesu nopuso ni en biro
bedo grube ariyo, to mar
adieri ne biro bed kweth
matin 9, Mathayo 7:13-14
kod Luka 12:32.

(v) kaluore gi puonj
Yesu en ni oganda
matho ne biro luwo

grube amrachno to
jok matin kende e jo
Kristo mar adieri.

Be Jaote Paulo nopuso gima
chalo kamano? (Jo Rumi 11:5).

(vi) En mana kanisa
Nyasaye mar adieri
ma ochungne gi
(Continuing Church
of God) kanisa
Nyasaye madhi
nyime ma bende
omoko kuom jaote
Johana kod puonj to
jotelo ma omko
kuom puonj mar
Greco – Roman
ekanise gi puonjo
mana miriambo

1) Dinde mang'e ma wacho
ni gi jo kristo Achiel
kachiel ni gimoko
kuome oluwo man
puonj miriambo mare.
(ok gite to mang'eny
mane nitie kapok higni
mag 700 A.D. oromo) ne
ok gin e achiel kuom
grube ariyo ma
wapwonjore e bugni.

2) Mana kaka yesu olero
malong'o ni jolupne biro
bedo mana,kweth matin
, (Luka 12:32) ma be
ne ok nyal lal
,(mathayo 16:18) mana
kwethmatin mane

owuok kuom kanisa
mar adieri e ma nyalo
bedo kanisa mar adieri.

Be yesu nowuoyo
kuomkinde ma nyasaye biro
kelo kwe ka ochungo gik ma
kuro iloso e piny ma nyalo
tieko ngima dhano epiny?
mathayo 24:21-22 (ma ne
wasepunjore e pwonjrujok
mokwongo).

3) Olero ni: ma bende
nyiso ni Nyasaye nitie
ne ong'eyo - kendo
ochano giko ma koro
waneno katimore gi. en
ema ne ochano weche
ma koro. WAWINJO PILE
KA SIEMO CHOPO MA
WECHE MANE OKOR
KALUWORE KAAK
OWACHO NI INJILI
MONDO OBED KAAK
RANYISI NE PINY DUTO
EKA NOBI.

4) Wach mar adek nokor ni
rieko okd kwan ji
nomedre mang'ny.

Ji mang'eny ok dew gik
mokor mane ondiki e muma
kaka chopo kare. Jo ma ok jo
Kristo ok dew. kaka weche
mane yesu owacho chopo
kare. Kendo ji mang'eny ok
ng'l weche adieri mokor
masiemo kanisa Nyasaye
mar adieri.

To itie weche mane okor
mosechopo kendo chakre ne
ndike weche man e muma
mang'eny.

Ma nyalo miyo kata ng'at ma
ok oyiekuom Nyasaye fweny
ni kare Nyasaye nitie kendo
en ma ochopo gi wasomo
awe gima monyis Daniel ni
biro timore endalo mag giko.
To in Daniel koro un kiatbu
kendo indhine gi odok nyaka
kinde mar giko chopi. To
kindeno ji mang'eny biro
ringo koni gi koni mondo
ong'e tiende gik matimore
(Daniel 12:4).

Sand ji ringo ma piyo piyo
moloyo kaka ne Daniel pare.
Elosa Computa mang'eny kod
ng'eyo mang'eny kuom tiyo
kode, omiyo rieko osemodere
e piny ngima kakalo kuom
internet.

Be weche mane okorgo
nochopo notimore?
Wang'l ane kendo wach
machielo malero wechego
mokorgo.

Bang' mano malaika mar
Auchiel nogoyo tung'no mi a
winjo dwol moro moa e tunge
ang'wen mag kendo mar
misango dhahabu m, anie
nyim Nyasye.

Dwlone nowacho ni malaika
mar Auchiel man gi tung

niya," Geny malaika ang'wen motue e aora maduong mar Yufrate"

Omiyo ne ogony malaika angw'en mane oseiki ni sano gi odiochiengno gi dueno kod higa no, mondo oneg achiel kuom adek mar ji duto

Ne onyiso ni kar romb jolweny moidho, farese ne oromo tara mia ariyo. (Fweny 9: 13-16)

Ekinde mane ondiki wachno kwani ji mane nitie epiny ngima ne room mana million 200. thoro onge oganda Iweny mane inyalo choki maromo kamano. omiyo fweny ni ne siemo amna gima ne biro timore endalo mag giko.

Mumani wuoyo mana kuomchenro mag josiasa kod jolweny ma koro medobed mangieny endalowa gi.

Nga'at ma pache ler ok nyal wacho....

Ni weche mane okor e higni 1900 mokalo ni otimore kuom hawi. Kumed kod weche mamaoko mokor ma wuok ma wuok endiko.

Puonjruok kuom weche mokore kapak watieko puonjruogni wan gi wach mor a chiel moneg wang'l.

Wae yudo ni kakalo kuom weche mokor ni NYASAYE NITIE. Bende waseyudo ni

Nyasaye nyalo gik moko duto. kako onyalo duto kamano, odwaro ni mondo wachiew ngimawa duto ne CHIKNE KOD LOCHNE. Ka waluwu Yorone enigma wantieni. Ma egima Jonabi duto te wacho chakre chwech piny.

Jonabi ne ok gin joma ne otenore gi din moro amora kata paro kod timbe mag dinde mag pinyin kata jo siasa ma wuondore ni ong'eyo gima biro timore nyime mondo ji omigi endalogi. To ma e chandruok ma jo nonro ma sani kod jo non ndiko timo.Jonabi ne gin Joricho kod Josiem jo nyasayekuom adieri /wach moro ma Nyasaye ne oro ne ji, bombe kod oiny kuom kum mane biro yudo kuom liomo richo .Jonabi ne yudo mana fwenyruok koa kuom Nyasaye ma jang'wono kosiemo joge mondo olokre okumogi.

Jonabi gi kata kawuononi gisiemo pinje mondo odog kuom Nyasaye ma ong'eyo pogo gima rach kod gima ber.

Weche mokor siemo dhano mondo OLOKORE nikech kum mabiro nike Nyasaye ohero mundo dhano ong'egi. Adier Nyasaye ok tim gimoro mak okoro jotichne ma jonabi

(Amos 3:7) Nyasaye osingo kokalo kuom weche mokor nomiwa.

Siem mondo walokore wadog e yore nikech mano e yo makare.

Puonj duto kuom weche mokor wuok e (2 Ruoth 17:6-23).

“ eka ruoth Asuria monjo piny Samaria duto” Kinde no moko no Israel “ Nang'o? nikech jo Israel notimo richo enyim Nyasaye ma Nyasachgi ... nigelamo nyiseche mamoko kende ne giluoro timbe mane ruodhi mag Israel oketo timbe mag ruodhi mag ogendni mane Nyasaye oriemb epinyno mundo owe ne Jolsrael thuolo Ruoth Nyasaye ne osiemo jo Israel kod jo Juda koronegi Jonabi gi, kor wach duto kawachonegi niya “ weuru yoreu maricho UMAK CHIKENENA GI BUCHENE MA JONABIWA MANE AORA ONYISO KWEREU”.(MATINDO 6-13);.

Jonabi mag Nyasaye ne gin jok mane otiyogo kowuoyo gi joge konyiso gi chikene eseche ma gibayo yo kendo giweyo.

“ To kata kamano ne gidagi weyo yorego, nokech ne wigitek ka wi kweregi mane ok oyie kuom ruoth Nyasaye ma

Nyasachgi .. omiyo ruoth nyasaye nodogi nyikwa Israel duto .. NYAKA RUOTH NYASAYE NOGOLO ENYIME KAKA NOSEMIYO JONABI NE DUTO OWACHO .

Jonabigo nonyiso ji ni mondo owere gi timbe mamono. Kendo ne gilero gik mane biro timore ne piny. kod sirikal ka gisemonegi chike mag Nyasaye.

Weche mokorgi nyiso malong'o dwaro Nyasaye ne dhano duto. ka dhano ok dwar winjo dwaro mar Nyasaye kendo ok orito chikene, to obiro nyisore en owuon e ...

1. Epiny mondo, okum jok ma ok oluore kendo OKEL KWE NE PINJE DUTO.

2. Adieri I ka ng'ato ochiko ite ne weche mokoro mawuok e muma, miyo obed ka oikore ne duok yesu (Luka 21:36) ka wamedo en ni, Adieri mag weche mokor kod gik matimore e piny , oromo miyo jo kristo ollok pachgi kod ngimagi kaka onengo gitim(cf Jo Rumi 13:11-14; 2 petro 3:10).

3. Wach machielo momiyo nyaka wachik itwa ne

weche mokor mag
muma en ni mondo
wuondwa kod jonabi
mag miriambo kod
puonj ma ok adieri.
Mano emomiyo nitiere
puonj kod weche
mokor.

En ema ne opogo mich ne ji
moko mundo Joote, to moko
Johul wach kuom Nyasaye,
kendo moko joland wach,
maber, to moko jotend jo-
kristo to moko jopuonj.

Ne otimo kamano mundo omi
jo- nyasaye duto joma ong'eyo
tichkonyo ji, kendo tich gero
ringer kristo,

Nyaka chop wan duto wabed e
a chielma wayudo nikech
wabed wayie kuom wuod
Nyasaye, kendo wang'eye. Eka
wanabed joma otegno chutho,
kendo wanachop e ranginy
mogik mar kristo.

Koro ok wanachak wabed ka
nyithind mayomyom, ma
yamo mar puonj moro amora
uko m kendo tago, ka ji
maricho wuondwa gi riekogi
ma gidwaro witowago
Ooyo, wabed jo adieri,
kwawuotho e hera, mondo
wadngi, e weche duto e kuom
kristo en e wich,
Kendo ringruok duto,
ochomore kuom, komakore gi

leche duto ma en -go ema
omiyo fuoni ka fuoni tiyo
techno kuom mano ringruok
dongo kendo gerore kuom
hera (Jo Efeso 4:11).

4. Kuom higni mang'eny ji
osebedo kawacho ni
giko kore ne chiegni.
5. E higni mar alufu 21 ne
olandore kuonde duto
ni piny kethore. To
kuom jok ma winjo
matter weche moko e
muma
1. Ka oneno gik matimore mane
okor e muma to ne nyalo
ng'eyo ni mano ne en mana
miriambo.
Ji osebedo ka koro kethruok
piny kendo moko pod medo
mana koro.
To kata ka ang'oma timore
piny ok nyal rumo e hingani
kata manyien kata mana e
higa maluwe.
2. An to ang'eyo nade?
Mokwongo, jaote petro
nondiko wach moro ka:
Omioyo wamedo yie matek
moloyo kuom wach mane
jonabi okoro. Ber mondo un
wachno chith, nikech kaka
taya maliel kama otimo
mudho, nyaka piny yawre, mi
sulwe mar okiny wuog ka
rieny e chunyu. (2 Petro 1:19)

Ma e kaka kanisa nyasaye madhi nyime (continueing church of God) en.

Oningo wang'i weche mokor mag muam mondo kik jopiny mag miriambo kata jok ma wacho ni piny kethore kapok ogik ndalo ma muma owuoyoe ochopo wound (2 jo thessalonika 2:2, jo Efeso 4:14).

Weche mokr nyisowa ni Nyasaye nitie kendo dwarone nyaka timore. Jomogeno kuome ok oningo luor kuom gima gi wacho kata timo eoiny (Luka 12: 32).

Muma owacho gik ma nyaka timre. To mano bende nyiso ni wadongo kuom ng'wono mar ruodhwa Yesu kristo 2 petro 3:18).

Dongruok /ng'yo wach Nyasaye bath en weche mokor amnyisowa ni piny ok muma otimore.

3. Ang'o momiyo wang'iyo weche moko
mondo watim kinda e ringruok kod e roho mondo kik
wuondwa kod jogo ma
wuondore to ok ohero adieri chuth.

We mundo wachak wang'l ane kendo jo Rumi 3 mundo wang'l ni

ang'o Moningo Nyasaye osesingo kum endalogi.


1. Mokwongo, be wach mar nyasaye nyalo donjone dhano Jo Rumi 3:11.
2. To Kaonge teko mar nyasaye, be dhano kod parone ng'eyo wachne? Matindo 11 ka dhie rumo kaonge fwenyruok mar nyasaye, Be dhano nyalo manye mi ng'eyo kod chenrone? Donge ma egima wase puonjore e puonjruok maro e puojruogni.
3. wang'i ane matindo 12. Bende dhano osebedo mana katimo dwarz ouwon? Yorego go bede emag Nyasaye? To bende Nyasaye osewacho ni dhano osebayo yo moweyo?
4. Bende matindo 12 nyiso ni nyasaye osewacho ne dhano yo mundo oluw to dhano ema otimore luwo yorno? Yo mane machielo ma dhano oseweyogo Nyasaye? to bende pinje ok ong'eyo kendo dwarz mare ok giyie luwo kaluwore gi tembe mag piyni? To timbego / yoregi go kelonegi mor koso kelone Nyasaye mor? Akwayi ni ka nyalore to indik duoko mag penjogi.
5. Ji adi matimo tim makare ma ok tim marach? matindo 12. Be inyalo wacho ni piny ngima oyie gi dwokone?

6. Oleroni Adieri en ni jo SKEPTIC (jo ma ok oyie kuom lamo gimoro amora) kod jo ATHESITS (lamo nyiseche mamok) TAMORE WECHE MOKOR MA WUOK E MUMA NIKECH OK GIDWA TIMO DWARO MAR NYASAYE! kodwaro mana ni mondo gitim mana pachgi giwegi to ma biro kelonegi kuyo, chnadruok, touché, Iweny kod tho? To jomoko wachno ok ochuno kata obedo ni gi wacho ni giyie kuom muma kamano.
- Kata mana jo tim nonro ma wacho ni ong'eyo nyasaye riombo nikech GIDAGI LUWO CHIKENE "Ng'at ma wacho ni" angieyo to ok lich Chikene en ja miriambo "kendo Adieri onge kuome" (1 johana 2:4). Ji mang'eny gwenyo weche moko manie muma mondo gitmgo mana dwarogi giwegi ka gi kwedo chik /buche mag Nyasaye .
- Ok en gima wuoro mondo wangi ni Nyasaye nitie. Weche mokor lero ni eseche am wayie ni entie.
- a) Wan gi thuolo mar Ng'eyo and rito dwarone ma oseketo kuom chikene, dwarone kod buchene!
- b) Wachn I onengo wach jo kristo mang'eny ok kony tich Nyasaye ma sani dhi nyime endalogi mag giko. Emomiyo ok weche mokor ok nyal donjonegi kata obedo ni gin jo laodekiam (Fweny 3:14-22) kod jo sarde) fweny 3:1-6) jo tendgi ema nyisogi kamano. Ng'at man gi it mar winjo mondo owinj gima muma wachone kanisa (Fweny 2:7,1117,29,3:6,13,22).
- c) Nyadi biryo e muma, yesu nysio kanise mag nyasaye mondo ochik, itgi ne gima muma wacho ne Kanise, Ng'eny weche gi weche mokor kendo migeno.
- d) To jo kristo mang'eny weche mane kristo owacho ok donjonegi weche mag adieri mane okor ma gin mana weche manyisa gik ma timore nya e higni mag alufu 21 ok duonjnegini.

ADIERI NYASAYE NITIE

- i. Sani koro wadwaro ng'iylo weche mokoo ma nyisowa ni adieri nyasaye nitie. Nyaka bend ni nitie ng'at mane otiyo gi dhano mondo ondik muma e higni mang'eny mosekelo.

- ii. Pod obiro mana medo betie mondo onyis pinje ni entie kochopo weche mane okor e muma.
 - iii. Mana Nyasaye mangima kendo tiye ema nyalo chopo gima ok oyie kod joma lamo nyiseche wacho ni ok nyalore kuom dhano.
 - iv. Kata mana teko mar riwruok mag pinje ok nyal gero gima Nyasaye owacho ni "ok nyal ger".
 - v. Weche mokorgi bende ne ok nyal ndiki to ka gigo osetimore (To koro..)
- 1) Waweyo oko gik ma joma oko oyie (Agnostics Makore go ka giwacho n imago nondiki. Tok ka gigo osetimore).
- 2) Jonabi mane ondiko muma nosetho ne ok ginyal chopo gima ne gindiko. maka mana Nyasaye mangima kende e ma nyalo chopo gik mane omiyo jonabine ooro e hingi mokalo mang'enya ma ok orem. KENDO ONGE MANYALO KADHO, MA OK OTIMORE!



Weche piero ariyo gaboro: ma nyalo miyo lembwa chopi: mar 5:

Ma buk ma puonjowa kuom lemo, mogo chopo gi (continuing church of God) ogoye gi Bob Thiel.

Ma en puonruok mar a bich kuom puonruok kuom lemo. Osebed ka iwacho ni," kanise Nyasaye osiko goyo chonge piny," ma en yoma nyiso jo kristo mundo olem seche te. Eyo mane?

Ebuk mokalo, lemo ne oler tiende kendo yore 21 ne oler kendo ondiki e bugni, moko adek oseler kochokore gi mar 21.

Wach ma 22; lemnwauru ne jotendu .

Jotelo moko ne okwayo jo Nyasaye mundo olemnegi kendo ne gitimo.

Wang'I ane ni e muma mayien to? Jo moo paro ni chnadruok ma dhano nigo biro rumo ka gigoyo ombulu kend ging'ayo

muma wacho ni onengo walemue jotend mag piny kod Jotend sirikal ma nigi teko kuom rito ngimawa.

1. Koro wach mokwongo ma akwayo en ni mondo ji oter ywakgi ir Nyasaye ka gilamo kendo gisaye ni ji duto, kendo gigoyo erokamano
2. Nyaka gilem ni ruodhi gi jotelo duto, mondo wadog e ngima mokue kendo moboch, kwaluoro Nyasaye, kendo ka wan joma odimbore chuth.
3. Lemo ma kamano en gima ber kendo malong'o ni nyasaye jaewarwa. (1 Timothyo 2:1-3).

Ji mang'eny ni chnadruok kod sirikal gi jotelo kaluwore gi dwarogi. Ber ilemonegi kaka sirikal mar piny ng'ima dhi, mumu bende wacho wacho ni lemuru," kendo obedne Jerusale (Zaburi 122:6).

Wach ma 23: lem kokalo kuom yesu

Nitie nying achiel kendo ebwo piny ngima ma nyalo kelomwa warruok: e yesu. (tich joote 4:19-12) oningo warruok yesu e lembwa, ma ok onyiso ni walame, to mano be nyalo mana timore (e.g Tich Joote 7:59) oningo wang'eni

wanyalo biro ir wuoro kakelo kuom yesu mane omiyo wang'eye.

Buk mar jo Hibrania puonjowa niya? Emomiyo koro wamakuru yie mar wahulo matek, nikech wan gi jadolo maduong' nosedhi nyaka enyim Nyasaye. en yesu wuod Nyasaye

Wan gi jadolo maduong' manyalo kecho nyawowa nikech noteme e yore duto ma wan bende itemowae, to ne ok otimo richo.

Emomiyo wasuduru gi chir e nyim kom Nyasachwa mang'won mondo okechwa kendo okonywa kuom ng'wonone e kinde ma wadwaroe kony. (Jo hibrania 4:14-16).

Oningo kendo dwarone ni mondo wasud enyim kom duong' mar ng'wono nikech yesu kristo.

Wang'i ane bende gima yesu nopusunj:

Kendo gimoro a mora mukwayo e nyinge matin,. Mondo wuoro oyud duong kuom wuowi.

Adieri, gimoro a mora mukwayo e nyinga natim. (Johana 14:13-14).

Wacni be nigi gikone? wang'I
ane gima joote Paulo wacho.
Anyalo chomo gik moko duto
tir kuom teko ma kristo miya
(Jo Filipi 4:13).

Paro ma e chunya nyaka bed
machal gi paro mane kristo
yesu nigo (Jo Filipi 2: 5).

Luuru timna mana kaka an
bende aluwo tim kristo. (1 Jo
korintho 11:1).

Ka ilokori ma obatisi kendo
iyudo teko mar Roho maler
mar Nyasaye, rem Yesu koro
oseluoki ibed kuom maler
(Fweny 1:5) ka igeno kuom
yesu adieri to inyalo timo gik
moko duto kuome.

Tem mondo obed gi paro
mane yesu nigo jaaote Joahan
nondiko niya:

Gimoro amora ma ukwayo
enyima wuoro notimnu
(Johana 16:23).

Nikech yesu e misangowa.
omingo walem. kwauru wuoro
enying yesu. eseche te kalemo
to atieko enying yesu kristo
kaluwore gi dwarz mar
Nyasaye: Yesu e jag ach e
kinde dhano okd Nayasaye (1
timotheo 2: 5). Kik ulem
enying mingi kata nying
jomoko nono.

Puonjwa mang'eny kuom
lemo nitie e buk moro
mopuonjo lemo: mondiko gi
dho ngere ni: what does the
Bible teach?

Wachopo Mathayo 24:14
Kod Mathayo 28:19-20

Kanisa Nyasaye Mopod dhi nyime
www.ccog.org
Puonj mar weche mokor mapilepile
www.cogwriter.com



CCOG.ASIA This is a website focused on Asia. It has articles in Mandarin Chinese as well as some in English, plus some items in other Asian languages.

CCOG.EU This is a website targeted towards Europe. It has materials in many European languages.

CCOG.IN This is a website targeted towards those of Indian heritage, and includes materials in Hindi.

CCOG.NZ This is a website targeted towards those in New Zealand.

CCOGCANADA.CA This is a website targeted towards those in Canada.

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios.

This is the Spanish language website for the Continuing Church of God.

PNIND.PH Patuloy na Iglesia ng Diyos.

This is the Philippines oriented website with items in English and Tagalog



BibleNewsProphecy channel
www.youtube.com/BibleNewsProphecy
Luo Eddition

ContinuingCOG channel
www.youtube.com/continuingcog
ContinuingCOG Africa channel
www.youtube.com/ccogafrica

